



Crna Gora  
Vlada Crne Gore

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| CRNA GORA<br>SKUPŠTINA CRNE GORE |                   |
| PRIMLJENO:                       | 23. 7. 20 25 GOD. |
| KLASIFIKACIONI<br>BROJ:          | 09-1/25-7         |
| VEZA:                            |                   |
| EPA:                             | 614Xxviii         |
| SKRAĆENICA:                      | PRILOG:           |

Br: 11-011/25-2622/5

23. jul 2025. godine

## SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. jula 2025. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA\***, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su NOVICA VUKOVIĆ, ministar finansija i mr ALEKSANDRA POPOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i koordinaciju politika u Ministarstvu finansija.

Vlada preporučuje Skupštini Crne Gore da, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, pozove dr Irenu Radović, guvernerku Centralne banke Crne Gore, da učestvuje u radu Skupštine i njenih radnih tijela.

PREDSJEDNIK  
mr Miloško Spajić, s. r.

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA\***

**Član 1**

U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka („Službeni list RCG“, broj 47/01 i „Službeni list CG“, br. 62/08, 44/10, 72/19 i 113/24) u članu 2 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Postupak likvidacije sprovodi se i nad bankom kojoj je Centralna banka oduzela dozvolu za rad, na osnovu odluke skupštine akcionara banke o prestanku rada banke (u daljem tekstu: dobrovoljna likvidacija).“

**Član 2**

U članu 6 stav 1, članu 23 stav 2, članu 25 stav 1, članu 42 stav 1 i članu 49 stav 2 poslije riječi „tabli“ dodaju se riječi: „i internet stranici“.

**Član 3**

U članu 13 stav 2 na kraju tačke 11 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„12) obezbijedi čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije, uključujući i informacije o stvarnim vlasnicima računa, tokom trajanja stečajnog postupka, u skladu sa zakonom.“.

**Član 4**

U članu 17 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Troškove u sudskim sporovima u vezi sa upravnim aktima iz stava 1 ovog člana snosi banka.“

**Član 5**

U članu 24 stav 1 tačka 6 riječi: „svoje dugove“ zamjenjuju se riječima: „svoja dospjela dugovanja“.

Na kraju tačke 7 tačka se briše i dodaju riječi: „i internet stranici.“.

**Član 6**

U članu 29 stav 3 riječ „guvernera“ zamjenjuje se riječju „Savjeta“.

**Član 7**

U članu 31 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Kamate na potraživanja banke prema dužnicima nastavljaju da se obračunavaju i tokom trajanja stečajnog postupka.“

## **Član 8**

U članu 39 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Prijava potraživanja iz stava 2 ovog člana sadrži:

1) podatke o povjeriocu, i to:

- naziv, odnosno ime i prezime,
- poreski identifikacioni broj, odnosno JMB fizičkog lica,
- sjedište, odnosno prebivalište,
- broj transakcionog računa,
- kontakt podaci;

2) podatke o potraživanju, i to:

- pravni osnov potraživanja,
- datum nastanka potraživanja,
- iznos dospjelog potraživanja (sa iznosom glavnice i kamate);

3) zahtjev povjerioca u pogledu glavne stvari i sporednih zahtjeva, činjenica na kojima se zahtjev zasniva, dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice, kao i druge podatke u skladu sa zakonom kojim se uređuje parnični postupak u pogledu podnošenja i sadržine tužbe;

4) popis dokumenata kojima se dokazuje pravo potraživanja.

Uz prijavu iz stava 3 ovog člana prilažu se originalna dokumenta ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje pravo potraživanja.“

U stavu 3 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „stava 2“.

Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 5, 6 i 7.

## **Član 9**

U članu 44 stav 2 poslije riječi: „stečajnog odbora“ zarez se briše i dodaju riječi: „ili u slučaju da prethodno nadmetanje iz stava 1 ovog člana nije uspješno ili nije moguće“,.

## **Član 10**

U članu 46 stav 1 riječ „davanja“ briše se.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Stečajni upravnik je dužan da kvartalno sačinjava izvještaj o prodaji imovine, stanju stečajne mase i iznosu ukupnih preostalih potraživanja i da ga objavi na oglasnoj tabli i internet stranici banke.“

## **Član 11**

U članu 50 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Nakon donošenja rješenja iz stava 1 ovog člana, stečajni upravnik, odnosno stečajni odbor dužan je da preda na čuvanje Centralnoj banci poslovne knjige i dokumentaciju banke u vezi sa sprovedenim stečajnim postupkom.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

## **Član 12**

U članu 52 stav 3 riječi: „registarskom sudu.“ zamjenjuju se riječju „CRPS.“.

## **Član 13**

Član 53 briše se.

## **Član 14**

Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:

### **„IVa DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA**

#### **Član 56a**

Banka koja namjerava da donese odluku o prestanku rada banke dužna je da, uz prethodnu konsultaciju sa Centralnom bankom, sačini plan dobrovoljne likvidacije, kojim dokazuje da ima veću imovinu od obaveza, kao i da raspolaže novčanim sredstvima za isplatu depozita, a naročito isplatu garantovanih depozita, u roku od sedam radnih dana od dana otvaranja postupka dobrovoljne likvidacije.

Plan dobrovoljne likvidacije iz stava 1 ovog člana banka dostavlja na odobrenje Centralnoj banci najkasnije 90 dana prije planiranog sazivanja skupštine akcionara banke na kojoj se donosi odluka o prestanku rada banke.

Uz plan dobrovoljne likvidacije iz stava 2 ovog člana, dostavlja se i saglasnost nadzornog odbora na taj plan.

Centralna banka u roku od 60 dana od dana dostavljanja plana dobrovoljne likvidacije rješenjem odobrava ili odbija plan dobrovoljne likvidacije.

Banka je dužna da od trenutka dostavljanja plana dobrovoljne likvidacije do donošenja rješenja iz stava 4 ovog člana, raspolaže imovinom sa pažnjom dobrog privrednika.

U toku razmatranja plana dobrovoljne likvidacije, Centralna banka može u pisanoj formi zahtijevati od banke da dostavi i dodatne informacije koje Centralna banka ocijeni potrebnim ili da vrati plan dobrovoljne likvidacije banci da izvrši potrebne izmjene, u roku koji odredi.

Za vrijeme trajanja roka iz stava 6 ovog člana prestaje da teče rok za odlučivanje iz stava 4 ovog člana.

Centralna banka odbija plan dobrovoljne likvidacije u slučaju da:

- 1) banka nije ispunila uslove iz stava 1 ovog člana;
- 2) procijeni da bi sprovođenje dobrovoljne likvidacije ugrozilo prava povjerilaca;
- 3) procijeni da bi sprovođenje dobrovoljne likvidacije narušilo stabilnost finansijskog sistema Crne Gore, ili
- 4) utvrdi postojanje razloga koji bi doveo u pitanje sprovođenje dobrovoljne likvidacije ili ostvarivanje plana dobrovoljne likvidacije.

Nakon odobravanja plana dobrovoljne likvidacije od strane Centralne banke skupština akcionara banke donosi odluku o prestanku rada banke.

Odluka iz stava 9 ovog člana dostavlja se Centralnoj banci bez odlaganja.

Odluka skupštine akcionara o prestanku rada banke donijeta prije odobravanja plana dobrovoljne likvidacije od strane Centralne banke je ništava i ne proizvodi pravno dejstvo.

Bliže uslove iz stava 1 ovog člana i način sačinjavanja plana dobrovoljne likvidacije propisuje Centralna banka.

#### **Član 56b**

Nakon prijema odluke o prestanku rada banke, Centralna banka oduzima dozvolu za rad banci i istovremeno donosi rješenje o dobrovoljnoj likvidaciji banke, kojim imenuje i likvidacionog upravnika.

Likvidacioni upravnik jednom mjesečno dostavlja Centralnoj banci obavještenje o toku postupka dobrovoljne likvidacije.

U slučaju potrebe izmjene plana dobrovoljne likvidacije, banka je dužna da pribavi prethodno odobrenje Centralne banke.

Na postupak dobrovoljne likvidacije primjenjuju se odredbe ovog zakona kojim se uređuje postupak likvidacije.

Dobrovoljna likvidacija banke ne isključuje donošenje mjera reorganizacije ili pokretanje stečajnog postupka.

Bliži sadržaj obavještenja iz stava 2 ovog člana propisuje Centralna banka.

### **IVb STEČAJNI POSTUPAK I POSTUPAK LIKVIDACIJE SA MEĐUNARODNIM ELEMENTOM**

#### **Član 56c**

Odredbe čl. 56č do 56p ovog zakona primjenjuju se na banke sa sjedištem u Crnoj Gori i na njihove filijale u drugim državama članicama, banke iz druge države članice koja posluje ili ima filijalu u Crnoj Gori i na filijale banke iz treće zemlje u Crnoj Gori pod uslovom da ta banka ima filijalu na teritoriji najmanje još jedne države članice.

Država članica, u smislu stava 1 ovog člana i čl. 56č do 56p ovog zakona, je država članica Evropske unije i država potpisnica Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru.

Treća zemlja, u smislu stava 1 ovog člana i čl. 56č do 56p ovog zakona, je strana država koja nije država članica.

Filijala, u smislu stava 1 ovog člana i čl. 56č do 56p ovog zakona, je organizacioni dio banke, koja nema svojstvo pravnog lica i koji obavlja sve ili samo dio poslova iz djelatnosti banke.

#### **Član 56č**

Stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije nad bankom sa sjedištem u Crnoj Gori, a koja ima filijale u državi članici, sprovodi se u skladu sa ovim zakonom.

Stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije nad bankom sa sjedištem u državi članici, koja ima filijalu u Crnoj Gori, sprovodi se u skladu sa propisima te države članice.

#### **Član 56ć**

Kada sud ili upravni organ, odnosno drugi nadležni organ matične države članice donese odluku o otvaranju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom

koja ima filijalu u Crnoj Gori, taj postupak se odnosi i na tu filijalu, sa pravnim dejstvom prema trećim licima kao i u matičnoj državi članici.

Odluka iz stava 1 ovog člana koja se sprovodi nad bankom iz druge države članice koja ima filijalu u Crnoj Gori, priznaje se bez ograničenja i proizvodi pravne posljedice na teritoriji Crne Gore istovremeno sa nastupanjem pravnih posljedica u matičnoj državi članici.

Kada se u Crnoj Gori kao matičnoj državi članici donosi odluka o otvaranju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom koja ima filijalu u drugoj državi članici, Centralna banka je dužna da o toj odluci i njenim pravnim posljedicama, bez odlaganja, obavijesti nadležni organ države članice u kojoj posluje ta filijala, i to prije otvaranja navedenog postupka, a ako to nije moguće, neposredno nakon njegovog otvaranja.

Stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije otvoren u skladu sa stavom 3 ovog člana odnosi se i na filijalu te banke u drugoj državi članici, sa pravnim dejstvom prema trećim licima kao i u Crnoj Gori.

Stečajni, odnosno likvidacioni upravnik dužan je da izvod rješenja o otvaranju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije objavi u „Službenom listu Evropske unije“ i u dva dnevna lista koja se distribuiraju u svakoj državi članici u kojoj posluje filijala te banke, i to na službenom jeziku, odnosno službenim jezicima tih država članica.

Matična država članica, u smislu ovog zakona, je država članica u kojoj je banka dobila dozvolu za rad.

### **Član 56d**

Odluka o oduzimanju odobrenja za rad banci iz druge države članice koja ima filijalu na teritoriji Crne Gore, donijeta u slučaju pokretanja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije, ne sprečava dalje obavljanje određenih aktivnosti filijale te banke u Crnoj Gori, ako je to potrebno ili primjereno u stečajnom postupku, odnosno postupku likvidacije.

### **Član 56dž**

U slučaju iz člana 56c stav 3 ovog zakona, stečajni, odnosno likvidacioni upravnik, bez odlaganja, obavještava i pojedinačno poznate povjerioce koji imaju prebivalište, boravište ili sjedište u drugim državama članicama.

U obavještenju iz stava 1 ovog člana naročito se određuju rok za prijavu potraživanja, posljedice propuštanja rokova, organ kojem se prijavljuju potraživanja, sadržina prijave, isprave koje se prilažu uz prijavu.

Obavještenje koje se šalje na službenom jeziku države članice u kojoj povjerilac ima svoje prebivalište, boravište ili sjedište, daje se na obrascu koji pored podataka iz stava 2 ovog člana, u zaglavlju na svim službenim jezicima Evropskog ekonomskog prostora sadrži riječi: „Poziv za prijavu potraživanja i obrazloženje potraživanja. Poštovati rokove!“.

Svi povjerioci koji imaju prebivalište, boravište ili sjedište u drugim državama članicama imaju pravo da prijave potraživanja ili podnesu prigovor u vezi sa svojim potraživanjem na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika te druge države članice.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, prijava potraživanja ili prigovor koje podnosi povjerilac moraju imati u zaglavlju riječi: „Prijava potraživanja” ili „Podnošenje prigovora u vezi sa potraživanjem”, na crnogorskom jeziku.

Izuzetno od stava 4 ovog člana, a na zahtjev stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika, povjerioci su dužni da dostave prijavu, odnosno prigovor i na crnogorskom jeziku.

Bliži način obavješćavanja povjerilaca i obrazac iz stava 3 ovog člana propisuje Centralna banka.

#### **Član 56d**

Rokom za prijavu potraživanja iz člana 56dž stav 2 ovog zakona smatra se rok od 30 dana od dana objavljivanja izvoda iz rješenja o otvaranju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije u „Službenom listu Evropske unije”.

#### **Član 56e**

Ako je dužnik koji je trebao da ispuni obavezu prema banci nad kojom je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije, ispunio tu obavezu neposredno u filijali u drugoj državi članici, smatra se da je ispunio svoju obavezu prema banci nad kojom je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije pod uslovom da nije bio upoznat sa otvaranjem tog postupka.

Smatra se da dužnik nije upoznat sa otvaranjem stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije u smislu stava 1 ovog člana, ako je obavezu ispunio prije javnog obavješćavanja iz člana 56c stav 4 ovog zakona, osim ako se ne dokaže suprotno.

Ako je dužnik iz stava 1 ovog člana ispunio obavezu nakon javnog obavješćavanja iz člana 56c stav 4 ovog zakona, smatraće se da je bio upoznat sa otvaranjem stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije, osim ako se ne dokaže suprotno.

#### **Član 56f**

Ako Centralna banka namjerava da donese rješenje o pokretanju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad filijalom banke iz treće zemlje, o toj odluci i o njenim pravnim posljedicama, bez odlaganja, obavještava nadležni organ matične države banke iz treće zemlje.

Ako banka iz stava 1 ovog člana ima filijalu i u drugoj državi članici, Centralna banka je dužna da obavješćenje iz stava 1 ovog člana dostavi i nadležnom nadzornom organu te druge države članice, i to prije otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije, a ako to nije moguće, neposredno nakon njegovog otvaranja.

U slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana, Centralna banka je dužna da sarađuje sa drugim nadležnim organima.

Matična država banke iz treće zemlje, u smislu stava 1 ovog člana, je država u kojoj je banka dobila dozvolu za rad.

#### **Član 56g**

Stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije koji je sud ili upravni organ, odnosno drugi nadležni organ treće zemlje otvorio nad bankom iz treće zemlje koja ima

filijalu u Crnoj Gori, odnosno nad filijalom banke iz treće zemlje u Crnoj Gori, sprovodi se po propisima te treće zemlje, proizvodi bez ograničenja pravne posljedice na teritoriji Crne Gore prema trećim licima koje nastupaju istovremeno sa nastupanjem pravnih posljedica u trećoj zemlji.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije mjerodavno je pravo Crne Gore za:

- 1) ugovore o radu i radne odnose;
- 2) ugovore koji ovlašćuju na korišćenje ili sticanje nepokretnosti na teritoriji Crne Gore, kao i za određivanje da li imovina predstavlja nepokretnu ili pokretnu stvar, kada se ta imovina nalazi na teritoriji Crne Gore, i
- 3) pravo na nepokretnosti, brodu ili avionu, koja se upisuju u javne knjige i registre koji se vode u Crnoj Gori.

### **Član 56h**

Prilikom otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom iz države članice, koja posluje ili ima filijalu u Crnoj Gori, isključivo mjerodavno pravo za:

- 1) ugovore o radu i radne odnose je pravo države članice koje je mjerodavno za ugovor o radu;
- 2) ugovore koji ovlašćuju na korišćenje ili sticanje neke nepokretnosti i za određivanje da li neka imovina predstavlja nepokretnu ili pokretnu stvar je pravo države članice na čijem se području ta imovina nalazi;
- 3) prava na nekoj nepokretnosti, brodu ili avionu, koja se upisuju u javne knjige je pravo države članice pod čijim se nadzorom ta javna knjiga vodi.

### **Član 56i**

Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije ne utiče na stvarna i druga prava povjerilaca ili trećih lica na materijalnoj ili nematerijalnoj, pokretnoj ili nepokretnoj imovini banke iz Crne Gore ili druge države članice, odnosno na tačno određeni dio imovine ili na ukupan broj neodređenih djelova imovine čiji se sastav mijenja, koji se u trenutku otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nalaze na teritoriji druge države članice.

Prava iz stava 1 ovog člana naročito obuhvataju:

- 1) pravo raspolaganja imovinom ili davanja na raspolaganje imovine drugom licu i pravo naplate od primanja ili iz prihoda od te imovine, naročito na osnovu založnog prava ili hipoteke;
- 2) pravo na povraćaj imovine ili povraćaj u pređašnje stanje od lica u čijem je posjedu ta imovina ili je koristi protivno volji lica koje na tu imovinu ima pravo;
- 3) isključivo pravo na namirenje potraživanja, naročito u slučaju postojanja založnog prava na potraživanju ili ustupanja potraživanja radi obezbjeđenja;
- 4) stvarno pravo plodouživanja.

Pravo koje je upisano u javnu knjigu i ima dejstvo prema trećim stranama, a na osnovu kojeg je moguće steći stvarno pravo u smislu stava 1 ovog člana, smatra se stvarnim pravom.



Odredba stava 1 ovog člana ne sprečava isticanje zahtjeva za utvrđivanje ništavosti ili pobijanje pravne radnje, ako je to dozvoljeno propisima matične države članice.

#### **Član 56j**

Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom iz Crne Gore ili druge države članice koja kupuje određenu stvar ne utiče na pravo zadržavanja prava svojine prodavca, pod uslovom da se stvar u trenutku pokretanja tog postupka nalazila na teritoriji druge države članice, a ne države u kojoj je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije.

Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom iz Crne Gore ili druge države članice koja prodaje određenu stvar ne predstavlja osnov za raskid ili prestanak ugovora o prodaji i ne sprečava sticanje svojine kupca, ako se ta stvar u trenutku otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nalazila na teritoriji druge države članice koja nije država u kojoj je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije pod uslovom da je dostavljanje te stvari izvršeno.

Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne sprečavaju pokretanje postupka za proglašenje ništavim ili pobijanje pravne radnje, ako je to dozvoljeno propisima matične države članice.

#### **Član 56k**

Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije ne utiče na ovlašćenje povjerioca da prebije svoje potraživanje sa potraživanjem banke iz Crne Gore ili druge države članice, ako je to prebijanje dozvoljeno po propisima koji su mjerodavni za potraživanje banke.

Odredba stava 1 ovog člana ne sprečava pokretanje postupka za proglašenje ništavom ili pobijanje pravne radnje, ako je to dozvoljeno propisima matične države članice.

#### **Član 56l**

Za ugovore o prebijanju i ugovore o netiranju u stečajnom postupku, odnosno postupku likvidacije mjerodavno je pravo koje se primjenjuje na te ugovore.

Za repo ugovore u stečajnom postupku, odnosno postupku likvidacije mjerodavno je pravo koje se primjenjuje na te ugovore.

Odredba stava 1 ovog člana ne utiče na primjenu zakona kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija u pogledu isključenja određenih ugovornih uslova prilikom sanacije i ovlašćenja privremenog odlaganja prava na otkaz ugovora.

Transakcije izvršene na regulisanom tržištu podliježu isključivo ugovornom pravu koje reguliše takve transakcije.

#### **Član 56lj**

Ako je u drugoj državi članici imenovan stečajni, odnosno likvidacioni upravnik nad bankom iz te države, upravnik to imenovanje dokazuje u Crnoj Gori ovjerenim prepisom izvornika odluke kojom je imenovan ili potvrdom koju je izdao sud ili upravni organ, odnosno drugi nadležni organ države članice, pri čemu Centralna banka može zahtijevati prevod te odluke odnosno potvrde na crnogorski jezik bez ovjere ili druge formalnosti.

Stečajni, odnosno likvidacioni upravnik iz stava 1 ovog člana ima na teritoriji Crne Gore sva ovlašćenja koja mu pripadaju po propisima države članice i može imenovati lica koja će mu pomagati u sprovođenju postupka, kao i za zastupanje.

Lica iz stava 2 ovog člana dužna su da poštuju propise Crne Gore, a naročito u dijelu kojim se uređuje način unovčavanja imovine i obavještanje zaposlenih banke nad kojom je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije.

Ovlašćenja upravnika ne uključuju ovlašćenje za primjenu sredstava prinude, ni ovlašćenje za odlučivanje u sudskim ili drugim postupcima.

### **Član 56m**

Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije u drugoj državi članici upisuje se u Crnoj Gori na zahtjev stečajnog odnosno likvidacionog upravnika, suda ili upravnog organa države članice u CRPS, u katastar nepokretnosti ili druge odgovarajuće registre.

Ako je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije u Crnoj Gori kao matičnoj državi, stečajni odnosno likvidacioni upravnik dužan je da predloži upis otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije u svim državama članicama u kojima banka nad kojom je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije ima filijalu ili u kojoj pruža usluge.

Troškovi upisa iz st. 1 i 2 ovog člana smatraju se troškovima stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije.

### **Član 56n**

Kada banka iz Crne Gore ili druge države članice nakon pokretanja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije namiruje potraživanja prodajom nepokretnosti, pravne posljedice te pravne radnje utvrđuju se po propisima države članice na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi.

Kada se banka iz Crne Gore nakon pokretanja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije namiruje prodajom broda, aviona i finansijskih instrumenata ili prava na tim instrumentima čije postojanje i prenos pretpostavlja upis u javni registar, na račun ili u centralni depozitarni sistem, pravne posljedice te pravne radnje utvrđuju se prema pravu države članice u kojoj se vodi taj javni registar, račun ili centralni depozitarni sistem.

### **Član 56nj**

Tokom sprovođenja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom sa sjedištem u Crnoj Gori ne primjenjuju se pravila o ništavosti ili pobijanju pravnih radnji koje štete povjeriocima u cjelini, ako lice u čiju je korist pravna radnja preduzeta dokaže da:

- 1) za pravnu radnju koja šteti povjeriocima u cjelini nije mjerodavno pravo Crne Gore, već pravo druge države članice, i
- 2) ta pravna radnja prema pravu druge države članice ne može da se ospori.

### **Član 56o**

Na sudske postupke koji su u toku, a koji se odnose na imovinska i druga prava

kojih je banka lišena, mjerodavno je pravo države članice u kojoj se postupak vodi.

### **Član 56p**

Sva lica koja primaju ili daju podatke i informacije u vezi sa čl. 56c do 56o ovog zakona dužni su da čuvaju podatke i informacije koji predstavljaju bankarsku tajnu u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.

Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se u slučaju obaveze čuvanja povjerljivih informacija propisanih zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija.“

### **Član 15**

U članu 57 stav 1 poslije riječi „diobu“ dodaje se zarez, a riječi: „ili ne sačini završni stečajni bilans“ zamjenjuju se riječima: „ne sačini završni stečajni bilans ili ne obezbijedi čuvanje bankarskih informacija i dokumentacije, uključujući i informacije o stvarnim vlasnicima bankarskih računa, tokom stečajnog postupka, u skladu sa zakonom“.

### **Član 16**

U članu 58 stav 1 poslije riječi „diobu“ dodaje se zarez, a riječi: „ili ne sačini završni likvidacioni bilans“ zamjenjuju se riječima: „ne sačini završni likvidacioni bilans ili ne obezbijedi čuvanje bankarskih informacija i dokumentacije, uključujući i informacije o stvarnim vlasnicima bankarskih računa, tokom likvidacionog postupka, u skladu sa zakonom“.

### **Član 17**

Poslije člana 59č dodaju se tri nova člana koja glase:

#### **„Član 59ć**

Opšti akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### **Član 59d**

Odredbe čl. 56c do 56p ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

#### **Član 59dž**

Stečajni postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po zakonu po kojem su započeti.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, odredbe člana 17 stav 6 i člana 50 stav 3 ovog zakona primjenjivaće se od dana stupanja na snagu ovog zakona i na stečajne postupke iz stava 1 ovog člana.“

### **Član 18**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

\*U ovaj zakon prenijeta je Direktiva 2001/24/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 4. aprila 2001. o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija, a uključuje i izmjene koje su donijete usvajanjem Direktive 2014/59/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. maja 2014. o uspostavljanju okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicionih društava i o izmjeni Direktive Savjeta 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU kao i regulativa (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta.

## **OBRAZLOŽENJE**

### **I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banka sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava, kojim je propisano da se zakonom uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

### **II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Predmetni zakon predlaže se u cilju ispunjenja preuzetih obaveza u postupku pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, vezanih za pregovaračko Poglavlje 9 - „Finansijske usluge“. Imajući u vidu ubrzavanje svih aktivnosti na realizaciji obaveza iz završnih mjerila za pregovaračka poglavlja, u cilju stvaranja pretpostavki za što brže omogućavanje učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju, pripremljen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (u daljem tekstu: Predlog zakona), kojim se vrši dalje usaglašavanje sa Direktivom 2001/24/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 4. aprila 2001. godine o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija.

Predloženim izmjenama i dopunama uvodi se niz odredbi kojima se uređuju postupci likvidacije i stečaja banaka sa međunarodnim elementom – u slučajevima pokretanja ovih postupaka nad bankama iz Crne Gore koje imaju filijale u drugim državama članicama, nad bankama iz drugih država članica i njihovim filijalama u Crnoj Gori, ili filijalama banaka iz trećih zemalja u Crnoj Gori. Ovim se zaokružuju regulatorne aktivnosti predviđene za postizanje potpune usklađenosti sa pomenutom EU direktivom.

Takođe, ovim zakonom predlažu se pojedine izmjene postojećih odredbi kojima se uređuje postupak stečaja nad bankama, koje izmjene imaju za cilj unapređenje ovog postupka i postizanja veće jasnoće i transparentnosti, a što je takođe usklađeno sa praksama i regulatornim okvirima EU država.

### **III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA**

Predloženim zakonom izvršeno je potpuno usklađivanje sa Direktivom 2001/24/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 4. aprila 2001. godine o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija, kao i sa odredbama Direktive 2014/59/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. maja 2014. godine o uspostavljanju okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicionih društava i o izmjeni Direktive Savjeta 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU kao i uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta, kojima se mijenja Direktiva 2001/24/EZ.

#### IV. OBRAZLOŽENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Odredbom **člana 1 Predloga zakona** predlaže se dopuna člana 2 Zakona o stečajju i likvidaciji banaka (u daljem tekstu: Zakon), na način da se poslije stava 3 dodaje novi stav kojim se propisuje postupak dobrovoljne likvidacije koji se sprovodi nad bankom kojoj je Centralna banka oduzela dozvolu za rad, a na osnovu odluke Skupštine akcionara banke o prestanku rada banke.

Odredbom **člana 2 Predloga zakona** predlažu se dopune člana 6 stav 1, člana 23 stav 2, člana 25 stav 1, člana 42 stav 1 i člana 49 stav 2 Zakona, u pogledu obavještanja u vezi sa stečajnim postupkom, na način da se obezbjeđuje i na internet stranici banke, odnosno Centralne banke.

Odredbom **člana 3 Predloga zakona** predlaže se dopuna člana 13 stav 2 novom tačkom kojom se stečajni upravnik obavezuje i da tokom stečajnog postupka obezbijedi čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije, uključujući i informacije o stvarnim vlasnicima bankarskih računa, u skladu sa zakonima kojima se propisuju način i rokovi čuvanja te dokumentacije. Propisivanjem ovog zahtjeva postiže se usklađenost sa zahtjevima i najboljim praksama neophodnim za dalje procese integracije i usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa međunarodnim standardima i regulativom. Obzirom da je članom 55 stav 1 Zakona predviđena shodna primjena odredbi koje se odnose na stečajni postupak na postupak likvidacije, predloženo će se primjenjivati i na likvidacionog upravnika u slučaju postupka likvidacije nad bankom.

Odredbom **člana 4 Predloga zakona** predlaže se dopuna člana 17 Zakona, kojom se propisuje da troškove u sudskim sporovima u vezi sa upravnim aktima kojima stečajni odbor odlučuje u stečajnom postupku snosi banka.

Odredbom **člana 5 Predloga zakona** predlaže se izmjena člana 24 stav 6 Zakona, na način da se precizira da se oglasom o otvaranju stečajnog postupka pozivaju dužnici da izmire svoja potraživanja, i to ona koja su dospjela. Takođe, u tački 7 istog člana Zakona predlaže se dopuna na način da oglas o otvaranju stečajnog postupka sadrži i dan isticanja oglasa na internet stranici Centralne banke i banke.

Obzirom da je Savjet Centralne banke organ koje je Zakonom ovlašten da ocjenjuje ispunjenost uslova za otvaranje stečajnog postupka, donosi rješenje o otvaranju stečajnog postupka kojim se imenuje stečajni upravnik, imenuje članove stečajnog odbora, te donosi rješenje o zaključenju stečajnog postupka, **članom 6 Predloga zakona** predlaže se izmjena člana 29 stav 3 Zakona na način da se utvrđuje da stečajni upravnik može bez saglasnosti Savjeta Centralne banke, umjesto do sada guvernera, zaposliti najviše do 10% od broja izvršilaca koje je banka imala prije dana otvaranja stečajnog postupka.

**Članom 7 Predloga zakona** predlaže se dopuna člana 31 Zakona novim stavom kojim se propisuje tretiranje pitanja kamata prilikom otvaranja stečajnog postupka, a kojim se predlaže da kamate na potraživanja koja banka ima prema svojim dužnicima ne prestaju da se obračunavaju tokom trajanja stečajnog postupka.

**Članom 8 Predloga zakona** predlaže se dopuna člana 39 Zakona sa dva nova stava kojima se bliže uređuje sadržaj prijave potraživanja povjerilaca u stečajnom postupku i dokumentacija koja se prilaže uz tu prijavu.

**Članom 9 Predloga zakona** predlaže se dopuna člana 44 stav 2 Zakona na način da stečajni upravnik, po prethodno pribavljenoj saglasnosti stečajnog odbora, može vršiti

prodaju i putem prikupljanja ponuda ili neposrednom pogodbom i u slučaju da prethodno nadmetanje iz stava 1 ovog člana nije uspješno ili nije moguće.

**Članom 10 Predloga zakona** predlaže se tehnička izmjena u prvom stavu člana 46 Zakona, kao i dopuna novim stavom kojim se propisuje obaveza stečajnom upravniku da kvartalno sačinjava i na oglasnoj tabli i internet stranici banke objavljuje izvještaj o prodaji i stanju stečajne mase i iznosu ukupnih preostalih potraživanja banke.

Odredbom **člana 11 Predloga zakona** predlaže se dopuna člana 50 Zakona novim stavom kojim se propisuje obaveza stečajnog upravnika i stečajnog odbora da predaju poslovne knjige i dokumentaciju banke u vezi sa sprovedenim stečajnim postupkom, na čuvanje Centralnoj banci nakon okončanja tog postupka.

Odredbom **člana 12 Predloga zakona** predlaže se tehnička izmjena u članu 52 stav 3 Zakona.

Obzirom da se Predlogom zakona predlaže dopuna Zakona novim odredbama kojima se uređuje postupak dobrovoljne likvidacije, odredbom **člana 13 Predloga zakona** predlaže se brisanje člana 53 Zakona, kojim se propisuje da je predsjednik upravnog odbora banke čiji je nadležni organ donio odluku o prestanku rada banke dužan da tu odluku dostavi Centralnoj banci, narednog dana od dana njenog donošenja.

**Članom 14 Predloga zakona** predlaže se dodavanje dva nova poglavlja sa 22 nova člana kojim se uređuje dobrovoljna likvidacija i vrši usklađivanje sa zahtjevima Direktive 2001/24/EZ. Naime, predlaže se dopuna Zakona sa dva nova čl. 56a i 56b kojima se uređuje postupak dobrovoljne likvidacije koji pokreće sama banka donošenjem odluke o prestanku poslovanja te banke. Banka je, prethodno dužna, da sačini plan dobrovoljne likvidacije, koji dostavlja Centralnoj banci na odobrenje najkasnije 90 dana prije planiranog sazivanja skupštine akcionara na kojoj se donosi odluka o prestanku rada banke. Takođe, predloženim odredbama detaljnije se razrađuju obaveze banke, kao i postupanje Centralne banke u ovom postupku.

Dodatno, sa ciljem potpunog usklađivanja Zakona sa odredbama **pomenute direktive** predlaže se dopuna novim poglavljem sa 20 novih članova (čl. 56c do 56p) kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu pokretanja i sprovođenja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije banaka i njihovih filijala sa međunarodnim elementom. Odredbama novih članova propisuju se zahtjevi u pogledu pravnih posljedica koje proizvodi pokretanje i sprovođenje postupaka likvidacije i stečaja, mjerodavno pravo u tim slučajevima, kao i obaveze savjetovanja, saradnje, razmjene informacija i obavještanja između nadležnih tijela koja pokreću i sprovode ove postupke, uključujući i obaveze likvidacionog, odnosno stečajnog upravnika, ali i obaveza čuvanja povjerljivih informacija. Takođe, propisuju se posebni zahtjevi za obavještanje poznatih povjerilaca, zatim način i sadržaj obavještenja i rokovi za prijavu potraživanja. Dodatno, utvrđeni su i zahtjevi u pogledu specifičnih ugovornih odnosa i namirenja potraživanja.

Odredbama **čl. 15 i 16 Predloga zakona** predlažu se izmjene odredbi čl. 57 i 58 Zakona, odnosno njihovo usklađivanje sa predloženim proširenjem dužnosti stečajnog i likvidacionog upravnika (dopuna člana 13 Zakona), tako da propuštanje izvršenje tih dužnosti takođe predstavlja prekršaj.

**Članom 17 Predloga zakona** predlaže se dopuna sa tri nova člana 59c, 59d i 59dž kojim se propisuje da će se opšti akti za sprovođenje Zakona donijeti u roku od 12 mjeseci, od dana stupanja na snagu Zakona, te odložena primjena odredbi koje se, u cilju potpunog usklađivanja sa relevantom direktivom, dodaju članom 14 Predloga zakona (čl.

56c do 56p) do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Takođe, utvrđuje se prelazna odredba kojom se propisuje da se svi stečajni postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončavaju po zakonu po kojem su započeti. Predlaže se i izuzetak od ove odredbe, da se odredbe člana 17 stav 6 i člana 50 stav 4 Zakona, kojim se uređuju tretman troškova u sudskim sporovima u vezi sa upravnim aktima kojima stečajni odbor odlučuje u stečajnom postupku i obaveza čuvanja poslovnih knjiga i dokumentacije i nakon zaključenja stečajnog postupka, primjenjuju od dana stupanja na snagu i u odnosu na započete stečajne postupke.

Odredbom **člana 18 Predloga zakona** predviđa se stupanje na snagu Predloga zakona osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

## **V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA**

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.

## **VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVOG ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU**

Ovaj zakon je potrebno donijeti po hitnom postupku, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore, imajući u vidu potrebu ispunjavanja međunarodnih obaveza koje je Crna Gora preuzela u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, a posebno u cilju privremenog zatvaranja pregovaračkog poglavlja 9 – Finansijske usluge.

Prema Zajedničkoj poziciji Evropske unije, Crna Gora je u obavezi da ispuni pet završnih mjerila za zatvaranje navedenog poglavlja. Prvo mjerilo odnosi se na dostizanje naprednog nivoa usklađenosti sa pravnom tekovinom EU u oblasti bankarstva i finansijskih konglomerata, s posebnim naglaskom na zahtjeve u pogledu kapitala, nadzor finansijskih konglomerata, zaštitu depozita, **reorganizaciju i likvidaciju kreditnih institucija**, i spremnost za sprovođenje evropskih propisa od dana pristupanja.

Usvajanjem predloženog zakona, kojim se vrši finalno usklađivanje Zakona o stečaju i likvidaciji banaka sa zahtjevima Direktive 2001/24/EZ o reorganizaciji i likvidaciji kreditnih institucija, Crna Gora će u potpunosti ispuniti navedeno mjerilo. Time će se stvoriti uslovi za privremeno zatvaranje poglavlja 9, što predstavlja značajan korak u ukupnom procesu pristupanja.

Usvajanje ovog zakona po hitnom postupku neophodno je kako bi se pokazala institucionalna spremnost i politička volja za pravovremeno ispunjavanje obaveza u procesu pristupanja EU, kao i posvećenost jačanju regulatornog okvira, uz krajnji cilj očuvanja stabilnosti i otpornosti finansijskog sistema Crne Gore.



## **PREGLED ODREDABA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA ČIJE IZMJENE I DOPUNE SE PREDLAŽU**

### **Član 2**

Stečajni postupak sprovodi se nad bankom kojoj je Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) oduzela dozvolu za rad i čije su obaveze veće od njene imovine.

Stečajni postupak sprovodi se i na predlog likvidacionog upravnika kada, u toku sprovođenja postupka likvidacije banke, utvrdi da imovina banke nije dovoljna da podmiri potraživanja povjerilaca.

Postupak likvidacije sprovodi se nad bankom kojoj je Centralna banka oduzela dozvolu za rad, a nijesu ispunjeni uslovi za sprovođenje stečajnog postupka.

### **Član 6**

Rješenje donijeto u stečajnom postupku, odnosno u postupku likvidacije ističe se na oglasnoj tabli Centralne banke, banke u stečaju, odnosno likvidaciji i njihovim djelovima (u daljem tekstu: banka).

Protiv konačnog rješenja koje se donese u stečajnom postupku, odnosno u postupku likvidacije može se pokrenuti upravni spor, pred nadležnim sudom.

### **Član 13**

Stečajni upravnik preuzima ovlašćenja nadzornog odbora i upravnog odbora banke i vrši ih shodno potrebama stečajnog postupka, u skladu sa ovim zakonom.

Stečajni upravnik je dužan naročito da:

- 1) obezbijedi imovinu banke;
- 2) sastavi predračun troškova stečajnog postupka;
- 3) ažurira poslovne knjige, knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju banke do dana otvaranja stečajnog postupka;
- 3a) dostavi Fondu za zaštitu depozita podatke i dokumentaciju potrebne za obračun i isplatu garantovanih depozita u skladu sa zakonom;
- 4) sačini popis imovine banke;
- 5) sastavi početni bilans stečaja;
- 6) se stara o ostvarivanju potraživanja banke;
- 7) u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost sastavi izvještaj o finansijskom stanju banke;
- 8) donese odluku po prijavljenim potraživanjima povjerilaca, uključujući i potraživanja Fonda za zaštitu depozita po osnovu isplate garantovanih depozita;
- 9) unovči imovinu banke koja ulazi u stečajnu masu;
- 10) sastavi nacrt za glavnu diobu;
- 11) sačini završni stečajni bilans.

### **Član 17**

Stečajni odbor je u stečajnom postupku organ Centralne banke i odlučuje donošenjem upravnih akata.

Stečajni odbor ima pet članova koje imenuje Savjet Centralne banke.

Za člana stečajnog odbora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove za stečajnog upravnika utvrđene članom 10 ovog zakona.

Član stečajnog odbora se razrješava iz razloga navedenih u članu 12 ovog zakona.

Član stečajnog odbora ima pravo na naknadu u visini koju odredi Savjet Centralne banke.

### **Član 23**

O otvaranju stečajnog postupka povjerioci se obavještavaju oglasom koji se objavljuje istog dana kada se donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka.

Oglas iz stava 1 ovog člana objavljuje se isticanjem na oglasnoj tabli Centralne banke i banke.

Oglas iz stava 1 ovog člana se objavljuje u "Službenom listu Crne Gore", u sredstvima javnog informisanja i preko internet stranice Centralne banke.

Rješenje o otvaranju stečajnog postupka se dostavlja banci, Fondu za zaštitu depozita, bankama u inostranstvu kod kojih banka ima otvoren račun i Centralnom registru privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS).

### **Član 24**

Oglas o otvaranju stečajnog postupka sadrži:

- 1) naziv i sjedište Centralne banke;
- 2) naziv organa Centralne banke koji je donio rješenje;
- 3) izvod iz rješenja o otvaranju stečajnog postupka;
- 4) ime stečajnog upravnika sa bližim podacima;
- 5) poziv povjeriocima da, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom listu Crne Gore", prijave stečajnom upravniku svoja potraživanja sa dokazima, uz upozorenje da će se neblagovremene prijave odbaciti;
- 6) poziv dužnicima da svoje dugove izmire bez odlaganja;
- 7) dan isticanja oglasa na oglasnoj tabli.

### **Član 25**

Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka nastupaju danom isticanja oglasa na oglasnoj tabli, u skladu sa članom 23 st. 1 i 2 ovog zakona.

Momentom prijema rješenja o otvaranju stečajnog postupka od strane operatera platnog sistema kod kojeg banka nad kojom je otvoren stečajni postupak ima račun, operater platnog sistema će izvršiti blokadu svih računa banke i zabraniti banci raspolaganje svim novčanim sredstvima.

Blokada računa banke iz stava 2 ovog člana ne odnosi se na novčana ili druga sredstva koja se mogu staviti u svrhu ispunjenja obaveza u platnom sistemu po nalogima primljenim do momenta prijema rješenja iz stava 2 ovog člana.

### **Član 29**

Danom otvaranja stečajnog postupka prestaje radni odnos zaposlenima u banci.

Zaposleni kojima prestane radni odnos ostvaruju prava u skladu sa opštim propisima o radnim odnosima.

Radi okončanja poslova u skladu sa članom 21 ovog zakona, a u cilju povećanja stečajne mase i sprečavanja nastupanja štetnih posljedica za banku i povjerioce, stečajni upravnik može, bez saglasnosti guvernera Centralne banke, zaposliti najviše do 10% od broja izvršilaca koji je banka imala prije dana otvaranja stečajnog postupka.

Lica iz stava 3 ovog člana imaju pravo na zaradu, u visini koju odredi stečajni upravnik, uz saglasnost stečajnog odbora.

Isplata zarade iz stava 4 ovog člana vrši se na teret troškova stečajnog postupka.

### **Član 31**

Danom otvaranja stečajnog postupka prestaje da teče kamata na potraživanja povjerilaca.

### **Član 39**

Danom nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka potraživanja povjerilaca prema banci, koja nijesu dospjela, smatraju se dospjelim.

Povjerioci su dužni da stečajnom upravniku prijave svoja potraživanja sa dokazima, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad bankom u "Službenom listu Crne Gore".

Prijave potraživanja podnijete poslije isteka roka iz stava 1 ovog člana odbaciće se kao neblagovremene.

Potraživanja iz poslovne evidencije banke smatraju se prijavljenim.

Potraživanja utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom, prije otvaranja stečajnog postupka, smatraju se prijavljenim.

### **Član 42**

Obavještenje po prijavljenim potraživanjima koje sadrži podatke o povjeriocima i iznosu prijavljenih, priznatih, djelimično priznatih ili osporenih potraživanja ističe se na oglasnoj tabli Centralne banke i banke.

Obavještenje iz stava 1 ovog člana ne sadrži podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu banke.

### **Član 44**

Imovina banke koja ulazi u stečajnu masu prodaje se javnim nadmetanjem.

Stečajni upravnik, po prethodno pribavljenoj saglasnosti stečajnog odbora, može vršiti prodaju i putem prikupljanja ponuda ili neposrednom pogodbom.

Početna cijena za prodaju imovine je cijena koju je utvrdio ovlašćeni procjenjivač, ali takva procjena nije obavezujuća kod utvrđivanja minimalne cijene.

Stečajni odbor daje saglasnost na mjesto, vrijeme i cijenu prodaje, uključujući konačno odobrenje same prodaje, ukoliko prodaja nije izvršena javnim nadmetanjem.

### **Član 46**

Odluka o prodaji imovine, nakon davanja saglasnosti stečajnog odbora, je konačna.

Prodaja imovine banke ne može se odobriti dužniku banke koji nije o roku dospelosti izmirio svoju obavezu prema banci, a što je uticalo na postojanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

#### **Član 50**

Kada stečajni odbor prihvati izvještaj stečajnog upravnika da su svi poslovi okončani predložiće Centralnoj banci da donese rješenje o zaključenju stečajnog postupka.

Rješenje o zaključenju stečajnog postupka donosi Savjet Centralne banke.

Pravnosnažno rješenje o zaključenju stečajnog postupka objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore" i dostavlja CRPS-u, radi brisanja banke iz tog registra.

#### **Član 52**

Savjet Centralne banke donosi rješenje o likvidaciji banke, kojim se imenuje i likvidacioni upravnik.

Rješenje o likvidaciji banke je konačno.

Rješenje o likvidaciji banke dostavlja se banci i registarskom sudu.

Protiv rješenja o likvidaciji banke može se pokrenuti upravni spor.

Nadležan sud je dužan da u sporu iz stava 4 ovog člana donese odluku u roku od  
30                      dana                      od                      dana                      prijema                      tužbe.

#### **Član 53**

Predsjednik upravnog odbora banke čiji je nadležni organ donio odluku o prestanku rada banke dužan je da tu odluku dostavi Centralnoj banci, narednog dana od  
dana                                              njenog                                              donošenja.

#### **Član 57**

Novčanom kaznom od 500 do 1.000 EUR kazniće se za prekršaj stečajni upravnik, ako ne obezbijedi imovinu banke; ne ažurira poslovne knjige, knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju banke; do dana otvaranja stečajnog postupka; ne dostavi Fondu za zaštitu depozita podatke, a po potrebi i dokumentaciju, koji su potrebni za obračun i isplatu garatovanih depozita u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita depozita; ne sačini popis imovine banke; ne sastavi početni bilans stečaja; se ne stara o ostvarivanju potraživanja banke; ne sastavi izvještaj o finansijskom stanju banke; ne donese odluku po prijavljenim potraživanjima povjerilaca, uključujući i potraživanja Fonda za zaštitu depozita po osnovu isplate garantovanih depozita; ne preduzima mjere da unovči imovinu banke; ne sastavi nacrt za glavnu diobu ili ne sačini završni stečajni bilans (član 13).

#### **Član 58**

Novčanom kaznom od 500 do 1.000 EUR kazniće se za prekršaj likvidacioni upravnik, ako ne obezbijedi imovinu banke; ne ažurira poslovne knjige, knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju banke do dana otvaranja likvidacionog postupka; ne sačini popis imovine banke; ne sastavi početni bilans likvidacije; ne stara se o ostvarivanju potraživanja banke; ne sastavi izvještaj o finansijskom stanju banke; ne preduzima mjere

da unovči imovinu banke; ne sastavi nacrt za glavnu diobu ili ne sačini završni likvidacioni bilans (član 55 stav 1, a u vezi sa članom 13).

Novčanom kaznom od 500 do 1.000 EUR, kazniće se za prekršaj likvidacioni upravnik, ako ne podnese predlog Centralnoj banci za sprovođenje stečajnog postupka kada su za to ispunjeni uslovi (član 54).

| IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PREDLAGAČ PROPISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MINISTARSTVO FINANSIJA                                                      |
| NAZIV PROPISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka |
| <b>1. Definisanje problema</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li> <li>- Koji su uzroci problema?</li> <li>- Koje su posljedice problema?</li> <li>- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</li> <li>- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
| <p>Važećim Zakonom o stečaju i likvidaciji banaka, koji se primjenjuje od 15. oktobra 2001. godine, a koji je u izmijenjen 2008, 2010, 2019. i posljednji put 2024. godine, uređuju se uslovi i postupak stečaja i likvidacije banaka kojima je Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) oduzela dozvolu za rad. Ovim propisom izvršeno je djelimično usklađivanje sa Direktivom 2001/24/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 4. aprila 2001. godine o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija. Takođe, odredbe ovog zakona su u toku 2019. i 2024. godine usklađivane sa odredbama Direktive 2014/59/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. maja 2014. o uspostavljanju okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicionih društava kao i o izmjeni Direktive Savjeta 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU i regulativa (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta, u pogledu redosleda prioriteta kod isplate potraživanja povjerilaca banke nad kojom se otvara postupak stečaja. Dodatno, djelimično usklađivanje sa odredbama Direktive 2001/24/EZ izvršeno je i kroz odredbe Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list Crne Gore”, br. 72/19, 8/21, 24/25), kojima su utvrđene mjere reorganizacije koje su instrumenti koji imaju za cilj očuvanje ili obnavljanje finansijske stabilnosti kreditne institucije.</p> <p>Dalje, potpuno usklađivanje Zakona o stečaju i likvidaciji banaka sa pravnom tekovinom EU je od izuzetnog značaja za unapređenje finansijskog sistema Crne Gore u pogledu njegove sigurnosti, efikasnosti i stabilnosti, i predstavlja jedan od ključnih koraka ka ispunjavanju zahtjeva za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, odnosno zatvaranju Pregovaračkog poglavlja 9 – Finansijske usluge.</p> <p>Imajući u vidu ubrzavanje svih aktivnosti na realizaciji obaveza iz završnih mjerila za pregovaračka poglavlja, a u cilju stvaranja pretpostavki koje će doprinijeti bržem omogućavanju učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju, pripremljen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (u daljem tekstu: Predlog zakona), kojim se vrši dalje potpuno usaglašavanje sa Direktivom 2001/24.</p> <p>Ovo usaglašavanje se odnosi na dio odredbi kojima se uređuju postupci reorganizacije i likvidacije (odnosno stečaja) banaka sa međunarodnim elementom: u slučajevima pokretanja ovih postupaka nad bankama iz Crne Gore koje imaju filijale u drugim državama članicama, nad bankama iz drugih država članica i njihovim filijalama u Crnoj Gori, ili filijalama banaka iz trećih zemalja u Crnoj Gori.</p> |                                                                             |

Naime, ovim odredbama Direktive se uvodi koordinacija nadležnih organa u sprovođenju mjera restrukturiranja i likvidacijskom postupku, obezbjeđuje se međusobno priznavanje likvidacionih postupaka i njihovih posljedica u EU i obezbjeđuje da se ključna uloga koju nadležni organi matične države članice imaju prije pokretanja likvidacionog postupka (uključujući i donošenje odluka i priznavanje dejstava tih odluka) nastavi i tokom likvidacionog postupka kako bi on mogao pravilno da se sprovodi i okonča. Dodatno, obezbjeđuje se jednako postupanje prema povjericima u pogledu pružanja informacija, odnosno obaveze objavljivanja bitnih informacija, čime se omogućava prijava potraživanja ili podnošenje prigovora vezanih za ova potraživanja u okviru propisanih rokova. Takođe, omogućava se priznavanje odluka o imenovanju likvidacionog upravnika, uključujući i njegova ovlašćenja u svim državama EU, u skladu sa zakonom, kao i čuvanje poslovne tajne od strane svih organa uključenih u ove postupke u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Prenošenjem ovih odredbi zaokružuju se regulatorne aktivnosti predviđene za postizanje potpune usklađenosti sa pomenutom direktivom.

Takođe, Predlogom zakona se predlažu pojedine izmjene postojećih odredbi kojima se uređuje postupak stečaja nad bankama, koje izmjene imaju za cilj unapređenje ovog postupka i postizanja veće jasnoće i transparentnosti, a što je takođe usklađeno sa praksama EU država članica, kao i postupak dobrovoljne likvidacije solventne banke koja je donijela odluku o prestanku rada.

U opciji „status quo“, spriječilo bi se dalje unaprjeđenje regulatornog okvira kojim se uređuju postupci stečaja i likvidacije banaka i ne bi bilo moguće izvršiti usklađenost postojećeg nacionalnog regulatornog okvira sa važećim evropskim propisima, što bi u krajnjem odložilo ili onemogućilo pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji.

## **2. Ciljevi**

- **Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?**
- **Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.**

Usvajanjem predloženih izmjena i dopuna zakona stvorice se preduslovi za ostvarivanje sljedećih ciljeva:

- unapređenje i dodatno osnaživanje regulatornog okvira kojim se uređuje sprovođenje postupaka stečaja i likvidacije banaka u našoj zemlji u skladu sa najvišim evropskim standardima;
- stvara se dodatni impuls za jačanje bankarskog sistema i stabilnost finansijskog sistema u državi.

Predlog zakona nije uvršten u postojeće strategije ili programe Vlade, ali, uzimajući u obzir ključni uticaj koji neusklađenost sa Direktivom 2001/24 može imati na postupak pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u dijelu privremenog zatvaranja pregovaračkog Poglavlja 9 - „Finansijske usluge“, ocijenjeno je da je donošenje ovog zakona neophodno.

## **3. Opcije**

- **Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati „status quo“ opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).**
- **Obrazložiti preferiranu opciju?**

Predloženim zakonom finalizuje se usklađivanje regulatornog okvira sa Direktivom 2001/24, te se nakon usvajanja navedenih izmjena i dopuna Zakona očekuje pozitivno mišljenje EK čime se stiču uslovi za ispunjenje obaveza preuzetih u postupku pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i konkretno, prvog završnog mjerila u pregovaračkom Poglavlju 9 - „Finansijske usluge“, u skladu sa planiranim rokom.

U slučaju opcije „status quo“ izostalo bi potpuno usklađivanje propisa kojim se regulišu postupci stečaja i likvidacije banaka sa pravnom tekovinom EU, što bi posljedično ugrozilo ispunjavanje mjerila iz Poglavlju 9, odnosno ocjenu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji.

Konkretno, opcijom „status quo“ bila bi onemogućena potpuna implementacija EU propisa i standarda u pravni sistem Crne Gore, između ostalog:

- primjena principa kontrole matične zemlje, odnosno da se pravo države članice u kojoj banka nad kojom je pokrenut postupak stečaja/likvidacije ima sjedište primjenjuje na cijeli stečajni/likvidacioni postupak;
- zahtijev da se sve relevantne strane, uključujući poznate povjerioce, obavijeste o otvaranju stečajnog/likvidacionog postupka nad bankom, što uključuje i obavezu objave tih informacija u Službenom listu Evropske unije i najmanje dva dnevna lista svake države članice u kojoj ta banka ima filijalu;
- primjena prava matične države na postupak stečaja/likvidacije u cijeloj EU, naročito u pogledu:
  - ovlašćenja stečajnog/likvidacionog upravnika,
  - posljedice stečajnog/likvidacionog postupka na sve tužbene zahtjeve povjerilaca i
  - raspodjelu troškova;
- uticaj stečajnog/likvidacionog postupka i primjenjivo pravo u vezi sa određenim ugovorima i drugim pravima na koje postupak može uticati, kao što su ugovori o radu i imovinska prava;
- zahtijeva u vezi sa čuvanjem povjerljivih informacija u vezi sa stečajnim/likvidacionim postupkom.

Takođe, izostalo bi dalje unapređenje uređivanja stečajnog postupka i propisivanje postupka dobrovoljne likvidacije banke koje se predlaže Predlogom zakona u cilju postizanja veće jasnoće i transparentnosti u sprovođenju ovih postupaka.

Navedenim mehanizmima se dodatno unapređuje i uloga Centralne banke u vršenju zakonom utvrđenih ovlašćenja i nadležnosti, ali i efikasno i stabilno poslovanje kreditnih institucija što će u krajnjem imati pozitivan efekat na stabilnost bankarskog i finansijskog sistema u Crnoj Gori.

#### **4. Analiza uticaja**

- **Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.**
- **Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).**
- **Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.**
- **Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.**
- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**



Obzirom da se Zakonom o stečaju i likvidaciji banaka uređuju uslovi i postupak stečaja i likvidacije banaka, nakon što su ispunjeni propisani uslovi, te da se Predlogom zakona predlažu izmjene i dopune tog zakona koje prvenstveno imaju za cilj dalje usklađivanje sa odredbama EU propisa, usvajanje predloženog Predloga zakona neće, direktno ni indirektno, uticati na poslovanje banaka/kreditnih institucija.

Procijenjeno je i da drugi zahtjevi utvrđeni ovim Predlogom zakona sa ciljem postizanja veće jasnoće i transparentnosti u sprovođenju postupaka stečaja i likvidacije, neće predstavljati opterećenje za banke.

Primjena predloženog propisa neće izazvati troškove građanima i privredi, uključujući i malim i srednjim preduzećima.

Predloženi propis ne podržava stvaranje novih privrednih subjekata, niti utiče na tržišnu konkurenciju.

Mišljenja smo da Predlog zakona neće dovesti do stvaranja administrativnih opterećenja i biznis barijera, niti stvoriti troškove za građane i privredu.

#### **5. Procjena fiskalnog uticaja**

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju ovog zakona nije potrebno obezbijediti finansijska sredstava iz budžeta Crne Gore.

Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

Kako nije potrebno izdvajanje finansijskih sredstava, tako nije ni korišćena metodologija za obračun finansijskih izdataka/prihoda.

Implementacijom propisa neće se ostvariti prihodi za budžet Crne Gore.

Nisu postojale sugestije Ministarstva finansija na Predlog zakona.

#### **6. Konsultacije zainteresovanih strana**

- **Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.**
- **Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).**
- **Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.**

Prilikom izrade ovog zakona nije korišćena eksterna ekspertska podrška.

Javna rasprava za razmatranje Nacrta zakona sprovedena je u periodu od 30.4.2025. godine do 26.5.2025. godine (<https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-za-nacrt-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-stecaju-i-likvidaciji-banaka>). Obavještenje o javnoj raspravi je dostavljeno svim bankama u Crnoj Gori, Udruženju banaka Crne Gore i Centralnoj banci Crne Gore, a u predviđenom roku pristigle su primjedbe i sugestije Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica member of OTP Group i NVO Akcija za socijalnu pravdu, na osnovu čega je pripremljen odgovarajući izvještaj.

Sve dostavljene primjedbe na Nacrt zakona pažljivo su razmotrene. Ocijenjeno je da pojedini predlozi nijesu opravdani, jer su postojeća rješenja već usklađena sa propisima Evropske unije i uporednom praksom, kao i da obezbjeđuju ravnotežu između efikasnosti i zaštite prava učesnika u stečajnom postupku, odnosno postupku likvidacije.

S druge strane, prihvaćeni su predlozi koji doprinose boljoj informisanosti povjerilaca, kao što je njihovo češće informisanje o toku postupka, odnosno stanju stečajne mase i prodaji imovine, kao i obaveza donošenja podzakonskih propisa kojima se uređuje plan dobrovoljne likvidacije i sadržaj obavještenja o toku postupka likvidacije.

#### **7. Monitoring i evaluacija**

- **Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?**
- **Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?**
- **Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?**
- **Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?**

Ne postoje potencijalne prepreke za implementaciju ovog zakona.

Mjere koje će biti preduzete u toku primjene ovog zakona da bi se osiguralo ispunjenje očekivanih ciljeva su sljedeće:

- preduzimanje potrebnih regulatornih aktivnosti za implementaciju zakona,
- po potrebi, Centralna banka će preduzimati odgovarajuće mjere u slučaju njegove neodgovarajuće primjene,
- Centralna banka će podsticati usklađenost otvorenošću i spremnošću za komunikaciju, pripremanjem mišljenja, odobrenja, saglasnosti i po potrebi stručnom procjenom,
- Centralna banka će u svojim izvještajima objavljivati informacije o praćenju sprovođenja ovog zakona.

Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva predloženog zakona jesu ocjena stepena usklađenosti sa relevantnim propisima EU i efikasnost sprovedenih postupaka stečaja i likvidacije.

Za monitoring primjene ovog zakona biće zadužena Centralna banka kao Ustavom određena samostalna organizacija, odgovorna za monetarnu i finansijsku stabilnost i funkcionisanje bankarskog sistema, koja u skladu sa zakonom utvrđenim funkcijama uređuje i obavlja poslove u vezi sa stečajem i likvidacijom banaka.

**Datum i mjesto**

02.07.2025. godine



**Starješina**

*[Handwritten signature]*





Crna Gora  
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 167  
81 000 Podgorica, Crna Gora  
Tel: +382 20 481 301  
[www.gov.me/mep](http://www.gov.me/mep)

Br: 04/4-907/25-2358/2

21. jul 2025.

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA  
ministru Novici Vukoviću

Veza: Dopis br: 05/1-03-041/25-20651/6

**Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka s pravnom tekovinom EU**

Poštovani,

Dopisom broj 05/1-03-041/25-20651/6 od 17. jula 2025. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka s pravnom tekovinom Evropske unije**.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22, 121/23 i 43/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,



Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu finansija;
- a/a



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE  
S PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Identifikacioni broj Izjave</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MF-<br/>IU/PZ/25/15</b> |
| <b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| - na crnogorskom jeziku                                                                                                                                                                            | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka                                                                                                                                                                                                 |                            |
| - na engleskom jeziku                                                                                                                                                                              | Proposal for the Law on Amendments to the Bank Bankruptcy and Liquidation Law                                                                                                                                                                                               |                            |
| <b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| a) Organ državne uprave koji priprema propis                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| Organ državne uprave                                                                                                                                                                               | <b>Ministarstvo finansija</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| - Sektor/odsjek                                                                                                                                                                                    | Direktorat za finansijski sistem i koordinaciju politika                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)                                                                                                                                                   | Novica Vuković, ministar,<br><a href="mailto:novica.vukovic@mif.gov.me">novica.vukovic@mif.gov.me</a> ,<br>+38220242835<br>Aleksandra Popović, generalna direktorica,<br><a href="mailto:aleksandra.popovic@mif.gov.me">aleksandra.popovic@mif.gov.me</a> ,<br>+38263262818 |                            |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)                                                                                                                                                    | Aleksandra Popović, generalna direktorica,<br><a href="mailto:aleksandra.popovic@mif.gov.me">aleksandra.popovic@mif.gov.me</a> ,<br>+38263262818                                                                                                                            |                            |
| b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| - Naziv pravnog lica                                                                                                                                                                               | <b>Centralna banka Crne Gore</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)                                                                                                                                                   | dr Irena Radović, guvernerka<br><a href="mailto:Kabinet@cbcg.me">Kabinet@cbcg.me</a><br>+38220403122<br>Milan Remiković, direktor Sektora za kontrolu<br><a href="mailto:milan.remikovic@cbcg.me">milan.remikovic@cbcg.me</a><br>+38220403116                               |                            |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)                                                                                                                                                    | Milan Remiković, direktor Sektora za kontrolu<br><a href="mailto:milan.remikovic@cbcg.me">milan.remikovic@cbcg.me</a><br>+38220403116                                                                                                                                       |                            |
| <b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovođe propis</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| - Organ državne uprave                                                                                                                                                                             | Ministarstvo finansija i Centralna banka Crne Gore                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| <b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| Glava VIII, Politike saradnje, Član 91, Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                         | ispunjava u potpunosti     |
|                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                    | djelimično ispunjava       |
|                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                    | ne ispunjava               |
| c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| /                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| - PPCG za period                                                                                                                                                                                   | 2025-2026                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| - Poglavlje, potpoglavlje                                                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Rok za donošenje propisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /                                                                                                                                              |
| - Napomena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. |
| <b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
| a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
| UFEU, Dio treći – Politike i unutrašnje djelovanje Unije, Glava IV – Slobodno kretanje ljudi, usluga i kapitala, Poglavlje 3 – Usluge, član 58/TFEU, Article 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
| <b>Potpuno usklađeno/Fully harmonized</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
| <b>32001L0024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| Direktiva 2001/24/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 4. aprila 2001. o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija / Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the reorganisation and winding up of credit institutions (OJ L 125, 5.5.2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| <b>Potpuno usklađeno/Fully harmonized</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| <b>32014L0059</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| Direktiva 2014/59/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. maja 2014. o uspostavljanju okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicionih društava kao i o izmjeni Direktive Savjeta 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU i regulativa (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta / Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014) |                                                                                                                                                |
| <b>Potpuno usklađeno/Fully harmonized</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
| Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se nacrt propisa mogao uporediti radi ocjene stepena njegove usklađenosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
| <b>6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| <b>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| <b>8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
| Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /                                                                                                                                              |
| <b>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
| Direktiva 32001L0024 je prevedena na crnogorski jezik a direktiva 32014L0059 nije prevedena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |
| <b>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
| Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka je preveden na engleski jezik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
| <b>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka nije bilo učešća konsultanata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Potpis / ministarka evropskih poslova                                                                                                          |





Datum: \_\_\_\_\_ 2025. godine

Datum: \_\_\_\_\_



**Prilog obrasca:**

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Predlog nacrta/predloga propisa na engleskom jeziku

TABELA USKLAĐENOSTI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi |                                                                                                                |                                        |
| MF-TU/PZ/25/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MF-IU/PZ/25/15                                                                                      |                                                                                                                |                                        |
| 2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                |                                        |
| Direktiva 2001/24/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 4. aprila 2001. o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija - <b>32001L0024</b><br>Direktiva 2014/59/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. maja 2014. o uspostavljanju okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicionih društava kao i o izmjeni Direktive Savjeta 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU i regulativa (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta <b>32014L0059</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                |                                        |
| 3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                |                                        |
| Na crnogorskom jeziku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Na engleskom jeziku                                                                                 |                                                                                                                |                                        |
| Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Proposal for the Law on Amendments to the Bank Bankruptcy and Liquidation Law                       |                                                                                                                |                                        |
| 4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                |                                        |
| a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | c)                                                                                                  | d)                                                                                                             | e)                                     |
| Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije         | Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost                                                             | Rok za postizanje potpune usklađenosti |
| Direktiva 2001/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                |                                        |
| Član 1<br>Područje primjene<br>1.Ova direktiva primjenjuje se na kreditne institucije i njihove podružnice osnovane u državama članicama koje nisu države u kojima je njihovo sjedište, kako je određeno u članu 1 st. 1 i 3 Direktive 2000/12/EZ, pridržavajući se uslova i izuzetaka utvrđenih u članu 2 stav 3 te direktive.<br>2. Odredbe ove direktive koje se odnose na podružnice kreditne institucije sa sjedištem van Zajednice, primjenjuju se samo kada ta institucija ima podružnice u barem dvije države članice Zajednice.                                               | Član 56c stav 1<br>Odredbe čl. 56č do 56p ovog zakona primjenjuju se na banke sa sjedištem u Crnoj Gori i na njihove filijale u drugim državama članicama, banke iz druge države članice koja posluje ili ima filijalu u Crnoj Gori i na filijale banke iz treće zemlje u Crnoj Gori pod uslovom da ta banka ima filijalu na teritoriji najmanje još jedne države članice. | Potpuno usklađeno                                                                                   | Potpuno usklađeno i čl. 356a Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Član 2</b><br/><b>Definicije</b></p> <p>Za potrebe ove direktive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- matična država članica je država članica porijekla u smislu člana 1 tačka 6 Direktive 2000/12/EZ,</li> </ul> | <p><b>Član 56 c stav 6</b></p> <p>Matična država članica, u smislu ovog zakona, je država članica u kojoj je banka dobila dozvolu za rad.</p>                                                                               | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 16 stav 1 tačka 40 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- država članica domaćin je država članica domaćin u smislu člana 1 tačka 7 Direktive 2000/12/EZ,</li> </ul>                                                                               | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                   | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno čl. 16 stav 1 tačka 41 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- podružnica je podružnica u smislu člana 1 tačka 3 Direktive 2000/12/EZ,</li> </ul>                                                                                                       | <p><b>Član 56 c stav 4</b></p> <p>Filijala, u smislu ovog člana i čl. 56č do 56p ovog zakona, je organizacioni dio banke, koja nema svojstvo pravnog lica i koji obavlja sve ili samo dio poslova iz djelatnosti banke.</p> | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 16 stav 1 tačka 12 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadležni organi je nadležni organi u smislu člana 1 tačka 4 Direktive 2000/12/EZ,</li> </ul>                                                                                             | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                   | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno čl. 16 stav 1 tačka 34 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- upravnik je svako lice ili tijelo imenovano od strane upravnih ili pravosudnih organa a čiji je zadatak da upravlja mjerama restrukturiranja,</li> </ul>                                 | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                   | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno čl. 367 stav 2 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)           |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- upravni ili pravosudni organi” znači oni upravni ili pravosudni organi države članice u čijoj su nadležnosti mjere restrukturiranja ili postupci likvidacije,</li> </ul>                 | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                   | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno čl. 357 stav 2 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19,                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 82/20, 08/21 i 24/25)                                                                                                                                                |  |
| - mjere restrukturiranja su one mjere čija je svrha očuvanje ili obnavljanje finansijskog stanja neke kreditne institucije, a koje bi mogle uticati na ranije stečena prava trećih strana, uključujući i mjere koje obuhvataju mogućnost privremene obustave plaćanja, privremene obustave mjera izvršenja ili smanjenje potraživanja, | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno čl. 356 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)                                                          |  |
| - likvidator je svako lice ili svako tijelo imenovano od strane upravnih ili pravosudnih organa a čiji je zadatak da upravlja postupkom likvidacije,                                                                                                                                                                                   | <p style="text-align: center;"><b>Član 3</b></p> <p>U članu 13 stav 2 na kraju tačke 11 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:</p> <p>„12) obezbijedi čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije, uključujući i informacije o stvarnim vlasnicima računa, tokom trajanja stečajnog postupka, u skladu sa zakonom.“.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 13</b></p> <p>Stečajni upravnik preuzima ovlašćenja nadzornog odbora i upravnog odbora banke i vrši ih shodno potrebama stečajnog postupka, u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>Stečajni upravnik je dužan naročito da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) obezbijedi imovinu banke;</li> <li>2) sastavi predračun troškova stečajnog postupka;</li> <li>3) ažurira poslovne knjige, knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju banke do dana otvaranja stečajnog postupka;</li> <li>3a) dostavi Fondu za zaštitu depozita podatke i dokumentaciju potrebne za obračun i isplatu garantovanih depozita u skladu sa zakonom;</li> <li>4) sačini popis imovine banke;</li> <li>5) sastavi početni bilans stečaja;</li> <li>6) se stara o ostvarivanju potraživanja banke;</li> <li>7) u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost sastavi izvještaj o finansijskom stanju banke;</li> <li>8) donese odluku po prijavljenim potraživanjima povjerilaca, uključujući i potraživanja Fonda za zaštitu depozita po osnovu isplate garantovanih depozita;</li> <li>9) unovči imovinu banke koja ulazi u stečajnu masu;</li> <li>10) sastavi nacrt za glavnu diobu;</li> <li>11) sačini završni stečajni bilans;</li> </ol> | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 52 stav 1, čl. 55 stav 1 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka („Sl. list RCG“, broj 47/01, „Sl. list CG“, br. 62/08, 44/10, 72/19 i 113/24) |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12) obezbijedi čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije, uključujući i informacije o stvarnim vlasnicima računa, tokom trajanja stečajnog postupka, u skladu sa zakonom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                               |  |
| - postupak likvidacije je kolektivni postupak pokrenut i praćen od strane upravnih ili pravosudnih organa države članice u cilju realizacije imovine koja je predmet kontrole tih organa, uključujući i slučajeve u kojima je postupak priveden kraju nagodbom ili nekom drugom sličnom mjerom, | <p><b>Član 1</b></p> <p>U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka („Službeni list RCG“, broj 47/01 i „Službeni list CG“, br. 62/08, 44/10, 72/19 i 113/24) u članu 2 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„Postupak likvidacije sprovodi se i nad bankom kojoj je Centralna banka oduzela dozvolu za rad, na osnovu odluke skupštine akcionara banke o prestanku rada banke (u daljem tekstu: dobrovoljna likvidacija).“</p> <p><b>Član 2</b></p> <p>Stečajni postupak sprovodi se nad bankom kojoj je Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) oduzela dozvolu za rad i čije su obaveze veće od njene imovine.</p> <p>Stečajni postupak sprovodi se i na predlog likvidacionog upravnika kada, u toku sprovođenja postupka likvidacije banke, utvrdi da imovina banke nije dovoljna da podmiri potraživanja povjerilaca.</p> <p>Postupak likvidacije sprovodi se nad bankom kojoj je Centralna banka oduzela dozvolu za rad, a nijesu ispunjeni uslovi za sprovođenje stečajnog postupka.</p> <p><b>Postupak likvidacije sprovodi se i nad bankom kojoj je Centralna banka oduzela dozvolu za rad, na osnovu odluke skupštine akcionara banke o prestanku rada banke (u daljem tekstu: dobrovoljna likvidacija).</b></p> | Potpuno usklađeno |                                                                                                                               |  |
| - uređeno tržište je uređeno tržište u smislu člana 1 tačka 13 Direktive 93/22/EEZ,                                                                                                                                                                                                             | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno<br>čl. 16 stav 1 tačka 48 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| - instrumenti su svi instrumenti navedeni u odjeljku B Dodatka Direktivi 93/22/EEZ.                                                                                                                                                                                                             | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno<br>čl. 3 Zakona o tržištu kapitala („Sl. list CG“, br. 01/18 i 69/25)                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p style="text-align: center;"><b>GLAVA II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MJERE RESTRUKTURIRANJA</b></p> <p><b>A. Kreditne institucije sa sjedištem unutar Zajednice</b></p> <p style="text-align: center;">Član 3</p> <p style="text-align: center;"><b>Donošenje mjera restrukturiranja - mjerodavno pravo</b></p> <p>1. Upravni ili pravosudni organi matične države članice su jedini ovlašćeni da odlučuju o sprovođenju jedne ili više mjera restrukturiranja u nekoj kreditnoj instituciji, uključujući i podružnice osnovane u drugim državama članicama.</p> <p>2. Mjere restrukturiranja primjenjuju se u skladu sa zakonima, propisima i postupcima koji se primjenjuju u matičnoj državi članici, osim ako je drugačije uređeno ovom direktivom.</p> <p>Mjere su u potpunosti djelotvorne u skladu sa pravom predmetne države članice na cijelom području Zajednice bez dodatnih formalnosti, a odnose se takođe i na treće strane u drugim državama članicama, čak i kada propisi države članice domaćina koji se na njih primjenjuju ne predviđaju takve mjere ili njihovo sprovođenje zavisi od uslova koji nisu ispunjeni.</p> <p>Mjere restrukturiranja proizvode učinke na cijelom području Zajednice kada stupe na snagu u u državi članici u kojoj su preduzete.</p> | <p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p> | <p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno<br/>čl. 356a i 357<br/>Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)</p> |  |
| <p style="text-align: center;">Član 4</p> <p style="text-align: center;"><b>Obavješćavanje nadležnih organa države članice domaćina</b></p> <p>Upravni ili pravosudni organi matične države članice bez odlaganja bilo kojim raspoloživim sredstvom obavješćavaju nadležni organi države članice domaćina o svojoj odluci da donesu neku mjeru restrukturiranja, uključujući i o praktičnim efekte koje takva mjera može imati, ako je moguće prije njenog donošenja ili neposredno nakon toga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p> | <p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno<br/>čl. 358 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)</p>            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Informacije saopštavaju nadležni organi matične države članice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                                                                                                          |  |
| <p>Član 5</p> <p><b>Obavješćavanje supervizorskih organa matične države članice</b></p> <p>Kada upravni ili pravosudni organi države članice domaćina ocijene da je na njihovom državnom području potrebno sprovesti jednu ili više mjera restrukturiranja, o tome obavješćavaju nadležne organe matične države članice. Informacije saopštavaju nadležni organi države članice domaćina.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno<br>čl. 359 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)           |  |
| <p>Član 6</p> <p><b>Objavljivanje</b></p> <p>1. Kada je vjerovatno da će sprovođenje mjera restrukturiranja o kojima je donesena odluka u skladu sa članom 3 st. 1 i 2 uticati na prava trećih strana u državi članici domaćinu i kada je moguće u matičnoj državi članici uložiti žalbu protiv odluke kojom se mjera nalaže, upravni ili pravosudni organi matične države članice ili upravnik ili bilo koje lice ovlašćeno da to učini u matičnoj državi članici objavljuje izvod iz odluke u <i>Službenom listu Evropskih zajednica</i> i u dva nacionalna dnevna lista u svakoj od zemalja članica domaćina, posebno kako bi se omogućilo pravovremeno ostvarenje prava na žalbu.</p> | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno<br>čl. 360 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)           |  |
| 2. Izvod iz odluke predviđen stavom 1 dostavlja se prvom prilikom najprimjerenijim putem Kancelariji za službene publikacije Evropskih zajednica, i u dva nacionalna dnevna lista u svakoj od zemalja članica domaćina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno<br>čl. 360 st. 1 i 2 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| 3. Kancelarija za službene publikacije Evropskih zajednica objavljuje izvod najkasnije u roku od dvanaest dana od njegovog otpremanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nema odgovarajuće odredbe | Neprenosivo       |                                                                                                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4. U izvodu iz odluke koji se objavljuje na službenom jeziku ili jezicima predmetnih država članica posebno se određuju namjena i pravna osnova donesene odluke, zatim rokovi za podnošenje žalbe, a posebno je potrebno jasno razumljivo navesti datume isteka rokova, kao i punu adresu organa ili suda nadležnih za razmatranje žalbe.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno<br>čl. 360 st. 3<br>Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)  |  |
| 5. Mjere restrukturiranja primjenjuju se bez obzira na mjere propisane st. 1 do 3 i u cijelosti proizvode učinke u odnosu na povjerioce, osim ako upravni ili pravosudni organi matične države članice ili pravo te države koje reguliše takve mjere predviđa drugačije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno<br>čl. 360 st. 4<br>Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)  |  |
| <p><b>Član 7</b></p> <p><b>Obaveza obavješćavanja poznatih povjerilaca i pravo na prijavu potraživanja</b></p> <p>1. Kada zakonodavstvo matične države članice zahtijeva prijavu potraživanja sa ciljem priznavanja ili ako predviđa obavezno obavješćavanje o mjeri povjeriocima koji imaju domicil, uobičajeno boravište ili sjedište u toj državi, upravni ili pravosudni organi matične države članice ili upravnik također obavješćavaju poznate povjerioce koji imaju domicil, uobičajeno boravište ili sjedište u drugim državama članicama, u skladu sa postupcima utvrđenim u članu 14 i članu 17 stav 1.</p> | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno<br>čl. 360a st. 1<br>Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| 2. Kada zakonodavstvo matične države članice predviđa pravo povjerilaca koji imaju domicil, uobičajeno boravište ili sjedište u toj državi na prijavu potraživanja ili da dostave primjedbe u vezi sa svojim potraživanjem, povjerioci koji imaju domicil, uobičajeno boravište ili sjedište u drugim državama članicama također imaju isto pravo u skladu sa postupcima utvrđenim u članu 16 i članu 17 stav 2.                                                                                                                                                                                                       | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno<br>čl. 360a st. 2<br>Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>B. Kreditne institucije sa sjedištem van Zajednice</b></p> <p><b>Član 8</b></p> <p><b>Podružnice kreditnih institucija trećih zemalja</b></p> <p>1. Upravni ili pravosudni organi države članice domaćina podružnice neke kreditne institucije koja ima sjedište van Zajednice obavještavaju bez odlaganja i bilo kojim raspoloživim sredstvom nadležne organe drugih država članica domaćina u kojima je institucija osnovala podružnice koje se nalaze na popisu iz člana 11 Direktive 2000/12/EZ a koji se svake godine objavljuje u Službenom listu Evropskih zajednica, o svojoj odluci o donošenju bilo koje mjere restrukturiranja, uključujući i praktične učinke koje može imati ta mjera, ako je moguće prije njenog donošenja, ili u suprotnom, odmah nakon toga. Informacije saopštavaju nadležni organi države članice domaćina čiji upravni ili pravosudni organi odlučuju o mjeri.</p> <p>2. Upravni ili pravosudni organi navedena u stavu 1 nastoje da koordiniraju svoje aktivnosti.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Potpuno usklađeno<br/>čl. 350 st. 1 i 360b<br/>Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)</p> |  |
| <p><b>GLAVA III</b></p> <p><b>POSTUPAK LIKVIDACIJE</b></p> <p><b>A. Kreditne institucije sa sjedištem u Zajednici</b></p> <p><b>Član 9</b></p> <p><b>Pokretanje postupka likvidacije - informacije koje se saopštavaju drugim nadležnim tijelima</b></p> <p>1. Upravni ili pravosudni organi matične države članice nadležni za likvidaciju jedini su ovlašćeni da odlučuju o pokretanju postupka likvidacije koji se odnosi na kreditne institucije, uključujući i podružnice osnovane u drugim državama članicama.<br/>Odluka o pokretanju postupka likvidacije koju su donijeli upravni ili pravosudni organi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Član 14</b></p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56c st. 1 i 2</b></p> <p><b>Kada sud ili upravni organ, odnosno drugi nadležni organ matične države članice donese odluku o otvaranju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom koja ima filijalu u Crnoj Gori, taj postupak se odnosi i na tu filijalu, sa pravnim dejstvom prema trećim licima kao i u matičnoj državi članici.</b></p> <p><b>Odluka iz stava 1 ovog člana koja se sprovodi nad bankom iz druge države članice koja ima filijalu u Crnoj Gori, priznaje se bez ograničenja i proizvodi pravne posljedice na teritoriji Crne Gore istovremeno sa nastupanjem pravnih posljedica u matičnoj državi članici.</b></p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |                                                                                                                                         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| matične države članice priznaje se, bez dodatnih formalnosti, na državnom području svih drugih država članica i u njima proizvodi učinke istovremeno kada i u državi članici u kojoj je postupak pokrenut.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2. Upravni ili pravosudni organi matične države članice bez odlaganja, svim raspoloživim sredstvima, obavještavaju nadležne organe države članice domaćina o svojoj odluci o pokretanju postupka likvidacije, kao i o praktičnim učincima koje takav postupak može da ima, ako je moguće prije njegovog pokretanja ili, a ako to nije moguće, neposredno nakon njegovog pokretanja. Informacije saopštavaju nadležni organi matične države članice. | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56c st. 3 i 4</b></p> <p><b>Kada se u Crnoj Gori kao matičnoj državi članici donosi odluka o otvaranju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom koja ima filijalu u drugoj državi članici, Centralna banka je dužna da o toj odluci i njenim pravnim posljedicama, bez odlaganja, obavijesti nadležni organ države članice u kojoj posluje ta filijala, i to prije otvaranja navedenog postupka, a ako to nije moguće, neposredno nakon njegovog otvaranja.</b></p> <p><b>Stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije otvoren u skladu sa stavom 3 ovog člana odnosi se i na filijalu te banke u drugoj državi članici, sa pravnim dejstvom prema trećim licima kao i u Crnoj Gori.</b></p> | Potpuno usklađeno |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p><b>Član 10</b></p> <p><b>Mjerodavno pravo</b></p> <p>1. Kreditna institucija likvidira se u skladu sa pravom, propisima i postupkom važećim u njenoj matičnoj državi članici, ako ovom direktivom nije predviđeno drugačije.</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56c</b></p> <p><b>Stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije nad bankom sa sjedištem u Crnoj Gori, a koja ima filijale u državi članici, sprovodi se u skladu sa ovim zakonom.</b></p> <p><b>Stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije nad bankom sa sjedištem u državi članici, koja ima filijalu u Crnoj Gori, sprovodi se u skladu sa propisima te države članice.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 1 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka („Sl. list RCG“, broj 47/01, „Sl. list CG“, br. 62/08, 44/10, 72/19 i 113/24)                                                                                      |  |
| 2. Pravo matične države članice naročito određuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56c</b></p> <p><b>Odredbe čl. 56c do 56p ovog zakona primjenjuju se na banke sa sjedištem u Crnoj Gori i na njihove filijale u drugim državama članicama, banke iz druge države članice koja posluje ili ima filijalu u Crnoj Gori i na filijale banke iz treće zemlje u Crnoj Gori pod uslovom da ta banka ima filijalu na teritoriji najmanje još jedne države članice.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 3-16, 28 i 30 (i čl. 55); 42a, 32 i 33, 35 i 36, 39-49, 50 i 51, 14 stav 2, 22, 29, 47 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka („Sl. list RCG“, broj 47/01, „Sl. list CG“, br. 62/08, 44/10, 72/19 i 113/24) |  |
| <p>(a) dobra koja su predmet upravljanja i postupanja sa dobrima koja je kreditna institucija stekla nakon pokretanja postupka likvidacije;</p> <p>(b) odgovarajuća ovlašćenja kreditne institucije i likvidatora;</p> <p>(c) uslove pod kojima je moguće zatražiti prebijanje;</p>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>(d) uticaje postupka likvidacije na važeće ugovore u kojima je kreditna institucija jedna od ugovornih strana;</p> <p>(e) uticaje postupka likvidacije na postupke koje su pokrenuli pojedini povjerioci, sa izuzetkom postupaka u toku kako je predviđeno članom 32;</p> <p>(f) potraživanja koja se prijavljuju kreditnoj instituciji i postupanje sa potraživanjima nakon pokretanja postupka likvidacije;</p> <p>(g) pravila koja propisuju prijavu, ovjeru i prihvatanje potraživanja;</p> <p>(h) pravila kojima se uređuju raspodjela prihoda od realizacije imovine, razvrstavanje potraživanja i prava povjerilaca koji su dobili djelimičnu isplatu nakon pokretanja postupka nesolventnosti na osnovu stvarnog prva ili prebijanjem;</p> <p>(i) uslove za zaključivanje postupka nesolventnosti, posebno nagodbom između povjerilaca i dužnika, i efekte takvog zaključivanja postupka;</p> <p>(j) prava povjerilaca nakon zaključivanja postupka likvidacije;</p> <p>(k) ko snosi troškove i izdatke nastale tokom postupka likvidacije;</p> <p>(l) pravila koja se odnose na ništavost, poništenje ili neizvršivost pravnih akata koji negativno utiču na povjerioce;</p> | <p>Država članica, u smislu stava 1 ovog člana i čl. 56č do 56p ovog zakona, je država članica Evropske unije i država potpisnica Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru.</p> <p>Treća zemlja, u smislu stava 1 ovog člana i čl. 56č do 56p ovog zakona, je strana država koja nije država članica.</p> <p>Filijala, u smislu stava 1 ovog člana i čl. 56č do 56p ovog zakona, je organizacioni dio banke, koja nema svojstvo pravnog lica i koji obavlja sve ili samo dio poslova iz djelatnosti banke.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56č</b></p> <p>Stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije nad bankom sa sjedištem u Crnoj Gori, a koja ima filijale u državi članici, sprovodi se u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>Stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije nad bankom sa sjedištem u državi članici, koja ima filijalu u Crnoj Gori, sprovodi se u skladu sa propisima te države članice.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56ć</b></p> <p>Kada sud ili upravni organ, odnosno drugi nadležni organ matične države članice donese odluku o otvaranju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom koja ima filijalu u Crnoj Gori, taj postupak se odnosi i na tu filijalu, sa pravnim dejstvom prema trećim licima kao i u matičnoj državi članici.</p> <p>Odluka iz stava 1 ovog člana koja se sprovodi nad bankom iz druge države članice koja ima filijalu u Crnoj Gori, priznaje se bez ograničenja i proizvodi pravne posljedice na teritoriji Crne Gore istovremeno sa nastupanjem pravnih posljedica u matičnoj državi članici.</p> <p>Kada se u Crnoj Gori kao matičnoj državi članici donosi odluka o otvaranju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom koja ima filijalu u drugoj državi članici, Centralna banka je dužna da o toj odluci i njenim pravnim posljedicama, bez odlaganja, obavijesti nadležni organ države članice u kojoj posluje ta filijala, i to prije otvaranja navedenog postupka, a ako to nije moguće, neposredno nakon njegovog otvaranja.</p> <p>Stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije otvoren u skladu sa stavom 3 ovog člana odnosi se i na filijalu te banke u drugoj državi članici, sa pravnim dejstvom prema trećim licima kao i u Crnoj Gori.</p> <p>Stečajni, odnosno likvidacioni upravnik dužan je da izvod rješenja o otvaranju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije objavi u „Službenom listu Evropske unije“ i u dva dnevna lista koja se distribuiraju u svakoj državi članici u kojoj posluje filijala te</p> |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>banke, i to na službenom jeziku, odnosno službenim jezicima tih država članica.</p> <p>Matična država članica, u smislu ovog zakona, je država članica u kojoj je banka dobila dozvolu za rad.</p> <p>Član 56d</p> <p>Odluka o oduzimanju odobrenja za rad banci iz druge države članice koja ima filijalu na teritoriji Crne Gore, donijeta u slučaju pokretanja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije, ne sprečava dalje obavljanje određenih aktivnosti filijale te banke u Crnoj Gori, ako je to potrebno ili primjereno u stečajnom postupku, odnosno postupku likvidacije.</p> <p>Član 56dž</p> <p>U slučaju iz člana 56c stav 3 ovog zakona, stečajni, odnosno likvidacioni upravnik, bez odlaganja, obavještava i pojedinačno poznate povjerioce koji imaju prebivalište, boravište ili sjedište u drugim državama članicama.</p> <p>U obavještenju iz stava 1 ovog člana naročito se određuju rok za prijavu potraživanja, posljedice propuštanja rokova, organ kojem se prijavljuju potraživanja, sadržina prijave, isprave koje se prilažu uz prijavu.</p> <p>Obavještenje koje se šalje na službenom jeziku države članice u kojoj povjerilac ima svoje prebivalište, boravište ili sjedište, daje se na obrascu koji pored podataka iz stava 2 ovog člana, u zaglavlju na svim službenim jezicima Evropskog ekonomskog prostora sadrži riječi: „Poziv za prijavu potraživanja i obrazloženje potraživanja. Poštovati rokove!”.</p> <p>Svi povjerioci koji imaju prebivalište, boravište ili sjedište u drugim državama članicama imaju pravo da prijave potraživanja ili podnesu prigovor u vezi sa svojim potraživanjem na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika te druge države članice.</p> <p>U slučaju iz stava 4 ovog člana, prijava potraživanja ili prigovor koje podnosi povjerilac moraju imati u zaglavlju riječi: „Prijava potraživanja” ili „Podnošenje prigovora u vezi sa potraživanjem”, na crnogorskom jeziku.</p> <p>Izuzetno od stava 4 ovog člana, a na zahtjev stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika, povjerioci su dužni da dostave prijavu, odnosno prigovor i na crnogorskom jeziku.</p> <p>Bliži način obavještavanja povjerilaca i obrazac iz stava 3 ovog člana propisuje Centralna banka.</p> <p>Član 56đ</p> |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>Rokom za prijavu potraživanja iz člana 56dž stav 2 ovog zakona smatra se rok od 30 dana od dana objavljivanja izvoda iz rješenja o otvaranju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije u „Službenom listu Evropske unije“.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56e</b></p> <p>Ako je dužnik koji je trebao da ispuni obavezu prema banci nad kojom je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije, ispunio tu obavezu neposredno u filijali u drugoj državi članici, smatra se da je ispunio svoju obavezu prema banci nad kojom je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije pod uslovom da nije bio upoznat sa otvaranjem tog postupka.</p> <p>Smatra se da dužnik nije upoznat sa otvaranjem stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije u smislu stava 1 ovog člana, ako je obavezu ispunio prije javnog obavještanja iz člana 56ć stav 4 ovog zakona, osim ako se ne dokaže suprotno.</p> <p>Ako je dužnik iz stava 1 ovog člana ispunio obavezu nakon javnog obavještanja iz člana 56ć stav 4 ovog zakona, smatraće se da je bio upoznat sa otvaranjem stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije, osim ako se ne dokaže suprotno.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56f</b></p> <p>Ako Centralna banka namjerava da donese rješenje o pokretanju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad filijalom banke iz treće zemlje, o toj odluci i o njenim pravnim posljedicama, bez odlaganja, obavještava nadležni organ matične države banke iz treće zemlje.</p> <p>Ako banka iz stava 1 ovog člana ima filijalu i u drugoj državi članici, Centralna banka je dužna da obavještenje iz stava 1 ovog člana dostavi i nadležnom nadzornom organu te druge države članice, i to prije otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije, a ako to nije moguće, neposredno nakon njegovog otvaranja.</p> <p>U slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana, Centralna banka je dužna da sarađuje sa drugim nadležnim organima.</p> <p>Matična država banke iz treće zemlje, u smislu stava 1 ovog člana, je država u kojoj je banka dobila dozvolu za rad.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56g</b></p> <p>Stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije koji je sud ili upravni organ, odnosno drugi nadležni organ treće zemlje otvorio nad bankom iz treće zemlje koja ima filijalu u Crnoj Gori, odnosno nad filijalom banke iz treće zemlje u Crnoj Gori, sprovodi se po propisima te treće zemlje, proizvodi bez ograničenja pravne</p> |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>posljedice na teritoriji Crne Gore prema trećim licima koje nastupaju istovremeno sa nastupanjem pravnih posljedica u trećoj zemlji.</p> <p>Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije mjerodavno je pravo Crne Gore za:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ugovore o radu i radne odnose;</li> <li>2) ugovore koji ovlašćuju na korišćenje ili sticanje nepokretnosti na teritoriji Crne Gore, kao i za određivanje da li imovina predstavlja nepokretnu ili pokretnu stvar, kada se ta imovina nalazi na teritoriji Crne Gore, i</li> <li>3) pravo na nepokretnosti, brodu ili avionu, koja se upisuju u javne knjige i registre koji se vode u Crnoj Gori.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Član 56h</p> <p>Prilikom otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom iz države članice, koja posluje ili ima filijalu u Crnoj Gori, isključivo mjerodavno pravo za:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ugovore o radu i radne odnose je pravo države članice koje je mjerodavno za ugovor o radu;</li> <li>2) ugovore koji ovlašćuju na korišćenje ili sticanje neke nepokretnosti i za određivanje da li neka imovina predstavlja nepokretnu ili pokretnu stvar je pravo države članice na čijem se području ta imovina nalazi;</li> <li>3) prava na nekoj nepokretnosti, brodu ili avionu, koja se upisuju u javne knjige je pravo države članice pod čijim se nadzorom ta javna knjiga vodi.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Član 56i</p> <p>Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije ne utiče na stvarna i druga prava povjerilaca ili trećih lica na materijalnoj ili nematerijalnoj, pokretnoj ili nepokretnoj imovini banke iz Crne Gore ili druge države članice, odnosno na tačno određeni dio imovine ili na ukupan broj neodređenih djelova imovine čiji se sastav mijenja, koji se u trenutku otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nalaze na teritoriji druge države članice.</p> <p>Prava iz stava 1 ovog člana naročito obuhvataju:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pravo raspolaganja imovinom ili davanja na raspolaganje imovine drugom licu i pravo naplate od primanja ili iz prihoda od te imovine, naročito na osnovu založnog prava ili hipoteke;</li> </ol> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>2) pravo na povraćaj imovine ili povraćaj u pređašnje stanje od lica u čijem je posjedu ta imovina ili je koristi protivno volji lica koje na tu imovinu ima pravo;</p> <p>3) isključivo pravo na namirenje potraživanja, naročito u slučaju postojanja založnog prava na potraživanju ili ustupanja potraživanja radi obezbjeđenja;</p> <p>4) stvarno pravo plodouživanja.</p> <p>Pravo koje je upisano u javnu knjigu i ima dejstvo prema trećim stranama, a na osnovu kojeg je moguće steći stvarno pravo u smislu stava 1 ovog člana, smatra se stvarnim pravom.</p> <p>Odredba stava 1 ovog člana ne sprečava isticanje zahtjeva za utvrđivanje ništavosti ili pobijanje pravne radnje, ako je to dozvoljeno propisima matične države članice.</p> <p style="text-align: center;">Član 56j</p> <p>Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom iz Crne Gore ili druge države članice koja kupuje određenu stvar ne utiče na pravo zadržavanja prava svojine prodavca, pod uslovom da se stvar u trenutku pokretanja tog postupka nalazila na teritoriji druge države članice, a ne države u kojoj je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije.</p> <p>Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom iz Crne Gore ili druge države članice koja prodaje određenu stvar ne predstavlja osnov za raskid ili prestanak ugovora o prodaji i ne sprečava sticanje svojine kupca, ako se ta stvar u trenutku otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nalazila na teritoriji druge države članice koja nije država u kojoj je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije pod uslovom da je dostavljanje te stvari izvršeno.</p> <p>Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne sprečavaju pokretanje postupka za proglašenje ništavim ili pobijanje pravne radnje, ako je to dozvoljeno propisima matične države članice.</p> <p style="text-align: center;">Član 56k</p> <p>Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije ne utiče na ovlašćenje povjerioca da prebije svoje potraživanje sa potraživanjem banke iz Crne Gore ili druge države članice, ako je to prebijanje dozvoljeno po propisima koji su mjerodavni za potraživanje banke.</p> <p>Odredba stava 1 ovog člana ne sprečava pokretanje postupka za proglašenje ništavom ili pobijanje pravne radnje, ako je to dozvoljeno propisima matične države članice.</p> <p style="text-align: center;">Član 56l</p> |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>Za ugovore o prebijanju i ugovore o netiranju u stečajnom postupku, odnosno postupku likvidacije mjerodavno je pravo koje se primjenjuje na te ugovore.</p> <p>Za repo ugovore u stečajnom postupku, odnosno postupku likvidacije mjerodavno je pravo koje se primjenjuje na te ugovore. Odredba stava 1 ovog člana ne utiče na primjenu zakona kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija u pogledu isključenja određenih ugovornih uslova prilikom sanacije i ovlašćenja privremenog odlaganja prava na otkaz ugovora.</p> <p>Transakcije izvršene na regulisanom tržištu podliježu isključivo ugovornom pravu koje reguliše takve transakcije.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56lj</b></p> <p>Ako je u drugoj državi članici imenovan stečajni, odnosno likvidacioni upravnik nad bankom iz te države, upravnik to imenovanje dokazuje u Crnoj Gori ovjerenim prepisom izvornika odluke kojom je imenovan ili potvrdom koju je izdao sud ili upravni organ, odnosno drugi nadležni organ države članice, pri čemu Centralna banka može zahtijevati prevod te odluke odnosno potvrde na crnogorski jezik bez ovjere ili druge formalnosti.</p> <p>Stečajni, odnosno likvidacioni upravnik iz stava 1 ovog člana ima na teritoriji Crne Gore sva ovlašćenja koja mu pripadaju po propisima države članice i može imenovati lica koja će mu pomagati u sprovođenju postupka, kao i za zastupanje.</p> <p>Lica iz stava 2 ovog člana dužna su da poštuju propise Crne Gore, a naročito u dijelu kojim se uređuje način unovčavanja imovine i obavješćavanje zaposlenih banke nad kojom je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije.</p> <p>Ovlašćenja upravnika ne uključuju ovlašćenje za primjenu sredstava prinude, ni ovlašćenje za odlučivanje u sudskim ili drugim postupcima.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56m</b></p> <p>Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije u drugoj državi članici upisuje se u Crnoj Gori na zahtjev stečajnog odnosno likvidacionog upravnika, suda ili upravnog organa države članice u CRPS, u katastar nepokretnosti ili druge odgovarajuće registre.</p> <p>Ako je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije u Crnoj Gori kao matičnoj državi, stečajni odnosno likvidacioni upravnik dužan je da predloži upis otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije u svim državama članicama u kojima</p> |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>banka nad kojom je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije ima filijalu ili u kojoj pruža usluge.</p> <p>Troškovi upisa iz st. 1 i 2 ovog člana smatraju se troškovima stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56n</b></p> <p>Kada banka iz Crne Gore ili druge države članice nakon pokretanja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije namiruje potraživanja prodajom nepokretnosti, pravne posljedice te pravne radnje utvrđuju se po propisima države članice na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi.</p> <p>Kada se banka iz Crne Gore nakon pokretanja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije namiruje prodajom broda, aviona i finansijskih instrumenata ili prava na tim instrumentima čije postojanje i prenos pretpostavlja upis u javni registar, na račun ili u centralni depozitarni sistem, pravne posljedice te pravne radnje utvrđuju se prema pravu države članice u kojoj se vodi taj javni registar, račun ili centralni depozitarni sistem.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56nj</b></p> <p>Tokom sprovođenja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom sa sjedištem u Crnoj Gori ne primjenjuju se pravila o ništavosti ili pobijanju pravnih radnji koje štete povjeriocima u cjelini, ako lice u čiju je korist pravna radnja preduzeta dokaže da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) za pravnu radnju koja šteti povjeriocima u cjelini nije mjerodavno pravo Crne Gore, već pravo druge države članice, i</li> <li>2) ta pravna radnja prema pravu druge države članice ne može da se ospori.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Član 56o</b></p> <p>Na sudske postupke koji su u toku, a koji se odnose na imovinska i druga prava kojih je banka lišena, mjerodavno je pravo države članice u kojoj se postupak vodi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56p</b></p> <p>Sva lica koja primaju ili daju podatke i informacije u vezi sa čl. 56c do 56o ovog zakona dužni su da čuvaju podatke i informacije koji predstavljaju bankarsku tajnu u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.</p> <p>Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se u slučaju obaveze čuvanja povjerljivih informacija propisanih zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija.</p> |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Član 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Savjetovanje sa nadležnim organima prije dobrovoljne likvidacije</b></p> <p>1. Upravljačka tijela kreditne institucije se na najprimjereniji način savjetuju sa nadležnim organima matične države članice prije donošenja odluke o dobrovoljnoj likvidaciji.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Član 14</b></p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56a</b></p> <p><b>Banka koja namjerava da donese odluku o prestanku rada banke je dužna da, uz prethodnu konsultaciju sa Centralnom bankom, sačini plan dobrovoljne likvidacije, kojim dokazuje da ima veću imovinu od obaveza, kao i da raspolaže novčanim sredstvima za isplatu depozita, a naročito isplatu garantovanih depozita, u roku od sedam radnih dana od dana otvaranja postupka dobrovoljne likvidacije.</b></p> <p><b>Plan dobrovoljne likvidacije iz stava 1 ovog člana banka dostavlja na odobrenje Centralnoj banci najkasnije 90 dana prije planiranog sazivanja skupštine akcionara banke na kojoj se donosi odluka o prestanku rada banke.</b></p> <p><b>Uz plan dobrovoljne likvidacije iz stava 2 ovog člana, dostavlja se i saglasnost nadzornog odbora na taj plan.</b></p> <p><b>Centralna banka u roku od 60 dana od dana dostavljanja plana dobrovoljne likvidacije rješenjem odobrava ili odbija plan dobrovoljne likvidacije.</b></p> <p><b>Banka je dužna da od trenutka dostavljanja plana dobrovoljne likvidacije do donošenja rješenja iz stava 4 ovog člana, raspolaže imovinom sa pažnjom dobrog privrednika.</b></p> <p><b>U toku razmatranja plana dobrovoljne likvidacije, Centralna banka može u pisanoj formi zahtijevati od banke da dostavi i dodatne informacije koje Centralna banka ocijeni potrebnim ili da vrati plan dobrovoljne likvidacije banci da izvrši potrebne izmjene, u roku koji odredi.</b></p> <p><b>Za vrijeme trajanja roka iz stava 6 ovog člana prestaje da teče rok za odlučivanje iz stava 4 ovog člana.</b></p> <p><b>Centralna banka odbija plan dobrovoljne likvidacije u slučaju da:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) banka nije ispunila uslove iz stava 1 ovog člana;</b></li> <li><b>2) procijeni da bi sprovođenje dobrovoljne likvidacije ugrozilo prava povjerilaca;</b></li> <li><b>3) procijeni da bi sprovođenje dobrovoljne likvidacije narušilo stabilnost finansijskog sistema Crne Gore, ili</b></li> <li><b>4) utvrdi postojanje razloga koji bi doveo u pitanje sprovođenje dobrovoljne likvidacije ili ostvarivanje plana dobrovoljne likvidacije.</b></li> </ol> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Nakon odobravanja plana dobrovoljne likvidacije od strane Centralne banke skupština akcionara banke donosi odluku o prestanku rada banke.</p> <p>Odluka iz stava 9 ovog člana dostavlja se Centralnoj banci bez odlaganja.</p> <p>Odluka skupštine akcionara o prestanku rada banke donijeta prije odobravanja plana dobrovoljne likvidacije od strane Centralne banke je ništava i ne proizvodi pravno dejstvo.</p> <p>Bliže uslove iz stava 1 ovog člana i način sačinjavanja plana dobrovoljne likvidacije propisuje Centralna banka.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                      |  |
| 2. Dobrovoljna likvidacija kreditne institucije ne isključuje donošenje mjere restrukturiranja ili pokretanje postupka likvidacije.                                                                                                                                                                                                                           | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56b stav 5</b></p> <p><b>Dobrovoljna likvidacija banke ne isključuje donošenje mjera reorganizacije ili pokretanje stečajnog postupka.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Potpuno usklađeno |                                                                                                                      |  |
| <p><b>Član 12</b></p> <p><b>Oduzimanje odobrenja za rad kreditne institucije</b></p> <p>1. Ako se o pokretanju postupka likvidacije neke kreditne institucije odlučuje zbog nepostojanja ili neuspjeha mjera restrukturiranja, odobrenje za rad izdato toj instituciji oduzima se u skladu sa postupkom utvrđenim u članu 22 stav 9 Direktive 2000/12/EZ.</p> | <p><b>Član 1</b></p> <p>U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka („Službeni list RCG“, broj 47/01 i „Službeni list CG“, br. 62/08, 44/10, 72/19 i 113/24) u članu 2 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„Postupak likvidacije sprovodi se i nad bankom kojoj je Centralna banka oduzela dozvolu za rad, na osnovu odluke skupštine akcionara banke o prestanku rada banke (u daljem tekstu: dobrovoljna likvidacija).“</p> <p><b>Član 2</b></p> <p>Stečajni postupak sprovodi se nad bankom kojoj je Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) oduzela dozvolu za rad i čije su obaveze veće od njene imovine.</p> <p>Stečajni postupak sprovodi se i na predlog likvidacionog upravnika kada, u toku sprovođenja postupka likvidacije banke, utvrdi da imovina banke nije dovoljna da podmiri potraživanja povjerilaca.</p> <p>Postupak likvidacije sprovodi se nad bankom kojoj je Centralna banka oduzela dozvolu za rad, a nijesu ispunjeni uslovi za sprovođenje stečajnog postupka.</p> <p><b>Postupak likvidacije sprovodi se i nad bankom kojoj je Centralna banka oduzela dozvolu za rad, na osnovu odluke skupštine akcionara banke o prestanku rada banke (u daljem tekstu: dobrovoljna likvidacija).</b></p> | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 73 st. 5-7 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>2. Oduzimanje odobrenja za rad predviđeno u stavu 1 ne sprečava lice ili lica kojima je povjerena likvidacija da nastave sa nekim aktivnostima kreditne institucije u mjeri u kojoj je to nužno ili odgovara potrebama likvidacije.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Član 14</b></p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56d</b></p> <p><b>Odluka o oduzimanju odobrenja za rad banci iz druge države članice koja ima filijalu na teritoriji Crne Gore, donijeta u slučaju pokretanja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije, ne sprečava dalje obavljanje određenih aktivnosti filijale te banke u Crnoj Gori, ako je to potrebno ili primjereno u stečajnom postupku, odnosno postupku likvidacije.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Potpuno usklađeno i čl. 13 stav 1 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka („Sl. list RCG“, broj 47/01, „Sl. list CG“, br. 62/08, 44/10, 72/19 i 113/24)</p> |  |
| <p>Matična država članica može da propiše da se takve aktivnosti nastave uz pristanak i pod kontrolom nadležnih organa te države članice.</p>                                                                                              | <p style="text-align: center;"><b>Član 3</b></p> <p>U članu 13 stav 2 na kraju tačke 11 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:</p> <p>„12) obezbijedi čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije, uključujući i informacije o stvarnim vlasnicima računa, tokom trajanja stečajnog postupka, u skladu sa zakonom.“.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 13</b></p> <p>Stečajni upravnik preuzima ovlašćenja nadzornog odbora i upravnog odbora banke i vrši ih shodno potrebama stečajnog postupka, u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>Stečajni upravnik je dužan naročito da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) obezbijedi imovinu banke;</li> <li>2) sastavi predračun troškova stečajnog postupka;</li> <li>3) ažurira poslovne knjige, knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju banke do dana otvaranja stečajnog postupka;</li> <li>3a) dostavi Fondu za zaštitu depozita podatke i dokumentaciju potrebne za obračun i isplatu garantovanih depozita u skladu sa zakonom;</li> <li>4) sačini popis imovine banke;</li> <li>5) sastavi početni bilans stečaja;</li> <li>6) se stara o ostvarivanju potraživanja banke;</li> <li>7) u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost sastavi izvještaj o finansijskom stanju banke;</li> <li>8) donese odluku po prijavljenim potraživanjima povjerilaca, uključujući i potraživanja Fonda za zaštitu depozita po osnovu isplate garantovanih depozita;</li> <li>9) unovči imovinu banke koja ulazi u stečajnu masu;</li> <li>10) sastavi nacrt za glavnu diobu;</li> <li>11) sačini završni stečajni bilans;</li> </ol> | <p>Potpuno usklađeno</p> |                                                                                                                                                              |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12) obezbijedi čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije, uključujući i informacije o stvarnim vlasnicima računa, tokom trajanja stečajnog postupka, u skladu sa zakonom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                           |  |
| <p><b>Član 13</b><br/><b>Objavljivanje</b></p> <p>Likvidatori ili bilo koji upravni ili pravosudni organi čine odluku o pokretanju postupka likvidacije javnom objavljivanjem izvoda iz odluke o likvidaciji u Službenom listu Evropskih zajednica i u najmanje dva nacionalna dnevna lista u svakoj od država članica domaćina.</p>                                                                                                                            | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56c stav 5</b></p> <p><b>Stečajni, odnosno likvidacioni upravnik dužan je da izvod rješenja o otvaranju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije objavi u „Službenom listu Evropske unije“ i u dva dnevna lista koja se distribuiraju u svakoj državi članici u kojoj posluje filijala te banke, i to na službenom jeziku, odnosno službenim jezicima tih država članica.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Potpuno usklađeno |                                                                                                                                                           |  |
| <p><b>Član 14</b><br/><b>Pružanje informacija poznatim povjeriocima</b></p> <p>1. Kada je pokrenut postupak likvidacije, upravni ili pravosudni organi matične države članice ili likvidator bez odlaganja obavještavaju poznate povjerioce koji imaju domicil, uobičajeno boravište ili sjedište u nekoj drugoj državi članici, osim u slučajevima kada pravo matične države članice ne zahtijeva prijavu potraživanja u cilju njegovog priznavanja.</p>       | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56dž stav 1</b></p> <p><b>U slučaju iz člana 56c stav 3 ovog zakona, stečajni, odnosno likvidacioni upravnik, bez odlaganja, obavještava i pojedinačno poznate povjerioce koji imaju prebivalište, boravište ili sjedište u drugim državama članicama.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 39 stav 1 i 2 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka („Sl. list RCG“, broj 47/01, „Sl. list CG“, br. 62/08, 44/10, 72/19 i 113/24) |  |
| <p>2. Ta informacija data otpremanjem obavještenja sadrži, naročito, informacije o rokovima i sankcijama utvrđenim u vezi sa tim rokovima, o tijelim ili nadležnim organima ovlaštenim za zaprimanje prijave potraživanja ili primjedbi u vezi sa potraživanjima, kao i o drugim utvrđenim mjerama. Takvo obavještenje takođe navodi trebaju li povjerioci, čija su potraživanja povlašćena ili osigurana stvarnim pravom, da podnesu prijavu potraživanja.</p> | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56dž stav 2</b></p> <p><b>U obavještenju iz stava 1 ovog člana naročito se određuju rok za prijavu potraživanja, posljedice propuštanja rokova, organ kojem se prijavljuju potraživanja, sadržina prijave, isprave koje se prilažu uz prijavu.</b></p> <p><b>Član 56đ</b></p> <p><b>Rokom za prijavu potraživanja iz člana 56dž stav 2 ovog zakona smatra se rok od 30 dana od dana objavljivanja izvoda iz rješenja o otvaranju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije u „Službenom listu Evropske unije“.</b></p> <p>U članu 39 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:<br/>„Prijava potraživanja iz stava 2 ovog člana sadrži:</p> | Potpuno usklađeno |                                                                                                                                                           |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>1) podatke o povjeriocu, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naziv, odnosno ime i prezime,</li> <li>- poreski identifikacioni broj, odnosno JMB fizičkog lica,</li> <li>- sjedište, odnosno prebivalište,</li> <li>- broj transakcionog računa,</li> <li>- kontakt podaci;</li> </ul> <p>2) podatke o potraživanju, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pravni osnov potraživanja,</li> <li>- datum nastanka potraživanja,</li> <li>- iznos dospjelog potraživanja (sa iznosom glavnice i kamate);</li> </ul> <p>3) zahtjev povjerioca u pogledu glavne stvari i sporednih zahtjeva, činjenica na kojima se zahtjev zasniva, dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice, kao i druge podatke u skladu sa zakonom kojim se uređuje parnični postupak u pogledu podnošenja i sadržine tužbe;</p> <p>4) popis dokumenata kojima se dokazuje pravo potraživanja.</p> <p>Uz prijavu iz stava 3 ovog člana prilažu se originalna dokumenta ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje pravo potraživanja.“</p> <p>U stavu 3 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „stava 2“.</p> <p>Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 5, 6 i 7.</p> <p><b>a) Prijavljivanje potraživanja</b></p> <p><b>Član 39</b></p> <p>Danom nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka potraživanja povjerilaca prema banci, koja nijesu dospjela, smatraju se dospjelim.</p> <p>Povjerioci su dužni da stečajnom upravniku prijave svoja potraživanja sa dokazima, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad bankom u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p><b>Prijava potraživanja iz stava 2 ovog člana sadrži:</b></p> <p>1) podatke o povjeriocu, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naziv, odnosno ime i prezime,</li> <li>- poreski identifikacioni broj, odnosno JMB fizičkog lica,</li> <li>- sjedište, odnosno prebivalište,</li> <li>- broj transakcionog računa,</li> <li>- kontakt podaci;</li> </ul> <p>2) podatke o potraživanju, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pravni osnov potraživanja,</li> <li>- datum nastanka potraživanja,</li> <li>- iznos dospjelog potraživanja (sa iznosom glavnice i kamate);</li> </ul> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>3) zahtjev povjerioca u pogledu glavne stvari i sporednih zahtjeva, činjenica na kojima se zahtjev zasniva, dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice, kao i druge podatke u skladu sa zakonom kojim se uređuje parnični postupak u pogledu podnošenja i sadržine tužbe;</b></p> <p><b>4) popis dokumenata kojima se dokazuje pravo potraživanja.</b></p> <p>Uz prijavu iz stava 3 ovog člana prilažu se originalna dokumenta ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje pravo potraživanja.</p> <p>Prijave potraživanja podnijete poslije isteka roka iz stava 2 ovog člana odbaciće se kao neblagovremene.</p> <p>Potraživanja iz poslovne evidencije banke smatraju se prijavljenim.</p> <p>Potraživanja utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom, prije otvaranja stečajnog postupka, smatraju se prijavljenim.</p>                                                                                                                                                                                                                     |                   |  |  |
| <p><b>Član 15</b></p> <p><b>Ispunjavanje obaveza</b></p> <p>Ako je neka obaveza ispunjena u korist kreditne institucije koja nije pravno lice i koja je predmet postupka likvidacije pokrenutog u drugoj državi članici, a trebala je biti ispunjena u korist likvidatora u tom postupku, smatra se da je lice koje ispunjava obavezu izvršilo tu obavezu ako nije znalo za pokretanje postupka. Ako je takva obaveza ispunjena prije objave predviđene članom 13, u nedostatku dokaza o suprotnom, pretpostavlja se da lice koje ispunjava obavezu nije bilo upoznato sa pokretanjem postupka likvidacije; ako je obaveza ispunjena nakon objave predviđene članom 13, u nedostatku dokaza o suprotnom, pretpostavlja se da je lice koje ispunjava obavezu bilo upoznato sa pokretanjem postupka.</p> | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56e</b></p> <p><b>Ako je dužnik koji je trebao da ispunji obavezu prema banci nad kojom je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije, ispunio tu obavezu neposredno u filijali u drugoj državi članici, smatra se da je ispunio svoju obavezu prema banci nad kojom je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije pod uslovom da nije bio upoznat sa otvaranjem tog postupka.</b></p> <p><b>Smatra se da dužnik nije upoznat sa otvaranjem stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije u smislu stava 1 ovog člana, ako je obavezu ispunio prije javnog obavještanja iz člana 56c stav 4 ovog zakona, osim ako se ne dokaže suprotno.</b></p> <p><b>Ako je dužnik iz stava 1 ovog člana ispunio obavezu nakon javnog obavještanja iz člana 56c stav 4 ovog zakona, smatraće se da je bio upoznat sa otvaranjem stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije, osim ako se ne dokaže suprotno.</b></p> | Potpuno usklađeno |  |  |
| <p><b>Član 16</b></p> <p><b>Pravo na prijavu potraživanja</b></p> <p>1.Svaki povjerilac koji ima domicil, uobičajeno boravište ili sjedište u nekoj od država članica koja nije matična država članica, uključujući i organe javne uprave država članica, ima pravo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56dž st. 4 do 7</b></p> <p><b>Svi povjerioci koji imaju prebivalište, boravište ili sjedište u drugim državama članicama imaju pravo da prijave potraživanja ili</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Potpuno usklađeno |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>da prijavi potraživanja ili podnese primjedbe koje se tiču potraživanja u pisanom obliku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>podnesu prigovor u vezi sa svojim potraživanjem na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika te druge države članice.</b></p> <p><b>U slučaju iz stava 4 ovog člana, prijava potraživanja ili prigovor koje podnosi povjerilac moraju imati u zaglavlju riječi: „Prijava potraživanja” ili „Podnošenje prigovora u vezi sa potraživanjem”, na crnogorskom jeziku.</b></p> <p><b>Izuzetno od stava 4 ovog člana, a na zahtjev stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika, povjerioci su dužni da dostave prijavu, odnosno prigovor i na crnogorskom jeziku.</b></p> <p><b>Bliži način obavješćavanja povjerilaca i obrazac iz st. 1 i 3 ovog člana propisuje Centralna banka.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                   |  |
| <p>2. Sa potraživanjima svih povjerilaca koji imaju domicil, uobičajeno boravište ili sjedište u nekoj od država članica koja nije matična država članica postupa se na isti način i dodjeljuje im se isti rang kao i potraživanjima istih po prirodi koja mogu da prijave povjerioci koji imaju domicil, uobičajeno boravište ili sjedište u matičnoj državi članici.</p> | <p>U članu 39 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:</p> <p>„Prijava potraživanja iz stava 2 ovog člana sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) podatke o povjeriocu, i to: <ul style="list-style-type: none"> <li>- naziv, odnosno ime i prezime,</li> <li>- poreski identifikacioni broj, odnosno JMB fizičkog lica,</li> <li>- sjedište, odnosno prebivalište,</li> <li>- broj transakcionog računa,</li> <li>- kontakt podaci;</li> </ul> </li> <li>2) podatke o potraživanju, i to: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pravni osnov potraživanja,</li> <li>- datum nastanka potraživanja,</li> <li>- iznos dospjelog potraživanja (sa iznosom glavnice i kamate);</li> </ul> </li> <li>3) zahtjev povjerioca u pogledu glavne stvari i sporednih zahtjeva, činjenica na kojima se zahtjev zasniva, dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice, kao i druge podatke u skladu sa zakonom kojim se uređuje parnični postupak u pogledu podnošenja i sadržine tužbe;</li> <li>4) popis dokumenata kojima se dokazuje pravo potraživanja.</li> </ol> <p>Uz prijavu iz stava 3 ovog člana prilažu se originalna dokumenta ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje pravo potraživanja.“</p> <p>U stavu 3 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „stava 2“.</p> <p>Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 5, 6 i 7.</p> <p><b>a) Prijavljivanje potraživanja</b></p> <p><b>Član 39</b></p> <p>Danom nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka potraživanja povjerilaca prema banci, koja nijesu dospjela, smatraju se dospjelim.</p> <p>Povjerioci su dužni da stečajnom upravniku prijave svoja potraživanja sa dokazima, najkasnije u roku od 30 dana od dana</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Zakon o stečaju i likvidaciji ne pravi razliku između povjerilaca. Svi povjerioci, bez obzira na njihov domicil, boravište ili sjedište, imaju ista prava.</p> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad bankom u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p><b>Prijava potraživanja iz stava 2 ovog člana sadrži:</b></p> <p><b>1) podatke o povjeriocu, i to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naziv, odnosno ime i prezime,</li> <li>- poreski identifikacioni broj, odnosno JMB fizičkog lica,</li> <li>- sjedište, odnosno prebivalište,</li> <li>- broj transakcionog računa,</li> <li>- kontakt podaci;</li> </ul> <p><b>2) podatke o potraživanju, i to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pravni osnov potraživanja,</li> <li>- datum nastanka potraživanja,</li> <li>- iznos dospjelog potraživanja (sa iznosom glavnice i kamate);</li> </ul> <p><b>3) zahtjev povjerioca u pogledu glavne stvari i sporednih zahtjeva, činjenica na kojima se zahtjev zasniva, dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice, kao i druge podatke u skladu sa zakonom kojim se uređuje parnični postupak u pogledu podnošenja i sadržine tužbe;</b></p> <p><b>4) popis dokumenata kojima se dokazuje pravo potraživanja.</b></p> <p>Uz prijavu iz stava 3 ovog člana prilažu se originalna dokumenta ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje pravo potraživanja.</p> <p>Prijave potraživanja podnijete poslije isteka roka iz <b>stava 2</b> ovog člana odbaciće se kao neblagovremene.</p> <p>Potraživanja iz poslovne evidencije banke smatraju se prijavljenim.</p> <p>Potraživanja utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom, prije otvaranja stečajnog postupka, smatraju se prijavljenim.</p> <p style="text-align: center;">Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56č</b></p> <p><b>Stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije nad bankom sa sjedištem u Crnoj Gori, a koja ima filijale u državi članici, sprovodi se u skladu sa ovim zakonom.</b></p> <p><b>Stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije nad bankom sa sjedištem u državi članici, koja ima filijalu u Crnoj Gori, sprovodi se u skladu sa propisima te države članice.</b></p> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| <p>3. Osim u slučajevima u kojima pravo matične države članice predviđa podnošenje primjedaba u vezi s potraživanjima, vjerovnik dostavlja preslike popratnih dokumenata, ako postoje, i navodi prirodu potraživanja, datum kada je ono nastalo i njegov iznos te poziva li se na pravo prvenstva, na stvarnopravno osiguranje ili na pridržaj prava vlasništva s obzirom na potraživanje i koja je imovina pokrivena njegovim sredstvom osiguranja.</p> | <p>U članu 39 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:<br/>         „Prijava potraživanja iz stava 2 ovog člana sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) podatke o povjeriocu, i to:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- naziv, odnosno ime i prezime,</li> <li>- poreski identifikacioni broj, odnosno JMB fizičkog lica,</li> <li>- sjedište, odnosno prebivalište,</li> <li>- broj transakcionog računa,</li> <li>- kontakt podaci;</li> </ul> </li> <li>2) podatke o potraživanju, i to:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- pravni osnov potraživanja,</li> <li>- datum nastanka potraživanja,</li> <li>- iznos dospjelog potraživanja (sa iznosom glavnice i kamate);</li> </ul> </li> <li>3) zahtjev povjerioca u pogledu glavne stvari i sporednih zahtjeva, činjenica na kojima se zahtjev zasniva, dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice, kao i druge podatke u skladu sa zakonom kojim se uređuje parnični postupak u pogledu podnošenja i sadržine tužbe;</li> <li>4) popis dokumenata kojima se dokazuje pravo potraživanja.</li> </ol> <p>Uz prijavu iz stava 3 ovog člana prilažu se originalna dokumenta ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje pravo potraživanja.“</p> <p>U stavu 3 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „stava 2“.</p> <p>Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 5, 6 i 7.</p> <p style="text-align: center;"><b>a) Prijavljivanje potraživanja</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 39</b></p> <p>Danom nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka potraživanja povjerilaca prema banci, koja nijesu dospjela, smatraju se dospjelim.</p> <p>Povjerioci su dužni da stečajnom upravniku prijave svoja potraživanja sa dokazima, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad bankom u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p><b>Prijava potraživanja iz stava 2 ovog člana sadrži:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) podatke o povjeriocu, i to:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- naziv, odnosno ime i prezime,</li> <li>- poreski identifikacioni broj, odnosno JMB fizičkog lica,</li> <li>- sjedište, odnosno prebivalište,</li> <li>- broj transakcionog računa,</li> <li>- kontakt podaci;</li> </ul> </li> <li>2) podatke o potraživanju, i to:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- pravni osnov potraživanja,</li> </ul> </li> </ol> | <p>Potpuno usklađeno</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- datum nastanka potraživanja,</li> <li>- iznos dospjelog potraživanja (sa iznosom glavnice i kamate);</li> </ul> <p><b>3) zahtjev povjerioca u pogledu glavne stvari i sporednih zahtjeva, činjenica na kojima se zahtjev zasniva, dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice, kao i druge podatke u skladu sa zakonom kojim se uređuje parnični postupak u pogledu podnošenja i sadržine tužbe;</b></p> <p><b>4) popis dokumenata kojima se dokazuje pravo potraživanja.</b></p> <p><b>Uz prijavu iz stava 3 ovog člana prilažu se originalna dokumenta ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje pravo potraživanja.</b></p> <p>Prijave potraživanja podnijete poslije isteka roka iz <b>stava 2</b> ovog člana odbaciće se kao neblagovremene.</p> <p>Potraživanja iz poslovne evidencije banke smatraju se prijavljenim.</p> <p>Potraživanja utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom, prije otvaranja stečajnog postupka, smatraju se prijavljenim.</p> |                   |  |  |
| <p><b>Član 17</b><br/><b>Jezici</b></p> <p>1. Informacije predviđene čl. 13 i 14 pružaju se na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika matične države članice. U tu svrhu koristi se obrazac na kojem u zaglavlju na svim službenim jezicima Evropske unije stoji naslov: „Poziv na prijavu potraživanja. Rokovi kojih se treba pridržavati” ili, ako pravo matične države članice predviđa podnošenje primjedbi u vezi sa potraživanjima, naslov: „Poziv na podnošenje primjedbi na potraživanja. Rokovi kojih se treba pridržavati.”</p> | <p><b>Član 14</b></p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56dž stav 3</b></p> <p><b>Obavještenje koje se šalje na službenom jeziku države članice u kojoj povjerilac ima svoje prebivalište, boravište ili sjedište, daje se na obrascu koji pored podataka iz stava 2 ovog člana, u zaglavlju na svim službenim jezicima Evropskog ekonomskog prostora sadrži riječi: „Poziv za prijavu potraživanja i obrazloženje potraživanja. Poštovati rokove!”.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Potpuno usklađeno |  |  |
| <p>2. Svaki povjerilac koji ima domicil, uobičajeno boravište ili sjedište u nekoj od država članica koja nije matična država članica može da prijavi potraživanje ili dostavi primjedbe u vezi sa svojim potraživanjem na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika te druge države članice. U tom slučaju, međutim, prijava potraživanja ili primjedbe koje podnosi u vezi sa svojim potraživanjem moraju imati zaglavlje na kojem stoji: „Prijava potraživanja” ili „Podnošenje primjedbi na potraživanja”,</p>                           | <p><b>Član 14</b></p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56dž st. 4 do 7</b></p> <p><b>Svi povjerioci koji imaju prebivalište, boravište ili sjedište u drugim državama članicama imaju pravo da prijave potraživanja ili podnesu prigovor u vezi sa svojim potraživanjem na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika te druge države članice.</b></p> <p><b>U slučaju iz stava 4 ovog člana, prijava potraživanja ili prigovor koje podnosi povjerilac moraju imati u zaglavlju riječi: „Prijava</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Potpuno usklađeno |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika matične države članice. Uz to se od povjerilaca može zatražiti da prijavljeno potraživanje ili dostavljene primjedbe u vezi sa potraživanjima dostave i u prevodu na taj jezik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>potraživanja” ili „Podnošenje prigovora u vezi sa potraživanjem”, na crnogorskom jeziku.</b><br><b>Izuzetno od stava 4 ovog člana, a na zahtjev stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika, povjerioci su dužni da dostave prijavu, odnosno prigovor i na crnogorskom jeziku.</b><br><b>Bliži način obavješćavanja povjerilaca i obrazac iz st. 1 i 3 ovog člana propisuje Centralna banka.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |  |  |
| <b>Član 18</b><br><b>Redovno obavješćavanje povjerilaca</b><br>Likvidatori redovno i na odgovarajući način obavješćavaju povjerioce, posebno o toku postupka likvidacije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Član 10</b><br>U članu 46 stav 1 riječ „davanja“ briše se.<br>Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:<br>„Stečajni upravnik je dužan da kvartalno sačinjava izvještaj o prodaji imovine, stanju stečajne mase i iznosu ukupnih preostalih potraživanja i da ga objavi na oglasnoj tabli i internet stranici banke.“<br><b>Član 46 stav 3</b><br><b>Stečajni upravnik je dužan da kvartalno sačinjava izvještaj o prodaji imovine, stanju stečajne mase i iznosu ukupnih preostalih potraživanja i da ga objavi na oglasnoj tabli i internet stranici banke.</b>                                                                                                                                                                                            | Potpuno usklađeno |  |  |
| <b>B. Kreditne institucije sa sjedištem van Zajednice</b><br><b>Član 19</b><br><b>Podružnice kreditnih institucija trećih zemalja</b><br>1. Upravni ili pravosudni organi države članice domaćina podružnice kreditne institucije sa sjedištem van Zajednice, bez odlaganja i svim raspoloživim sredstvima obavješćavaju nadležne organe drugih država članica domaćina u kojima je ta kreditna institucija osnovala podružnice sa spiska iz člana 11 Direktive 2000/12/EZ i koji se svake godine objavljuje u Službenom listu Evropskih zajednica, o svojoj odluci o pokretanju postupka likvidacije i o praktičnim efektima koje taj postupak može imati, ako je moguće prije pokretanja postupka, a ako to nije moguće onda odmah nakon njegovog pokretanja. Informacije saopštavaju nadležni organi prve gore pomenute države članice domaćina. | <b>Član 14</b><br>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:<br><b>Član 56f st. 1 i 2</b><br><b>Ako Centralna banka namjerava da donese rješenje o pokretanju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad filijalom banke iz treće zemlje, o toj odluci i o njenim pravnim posljedicama, bez odlaganja, obavještava nadležni organ matične države banke iz treće zemlje.</b><br><b>Ako banka iz stava 1 ovog člana ima filijalu i u drugoj državi članici, Centralna banka je dužna da obavješćenje iz stava 1 ovog člana dostavi i nadležnom nadzornom organu te druge države članice, i to prije otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije, a ako to nije moguće, neposredno nakon njegovog otvaranja.</b> | Potpuno usklađeno |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. Upravni ili pravosudni organi koji odluče da pokrenu postupak likvidacije neke podružnice kreditne institucije sa sjedištem van Zajednice, obavještava nadležne organe drugih država članica domaćina da je pokrenut postupak likvidacije i da je oduzeto odobrenje za rad. Informacije saopštavaju nadležni organi države članice domaćina koja je odlučila da pokrene postupak.                                                                                                                                                                                                        | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56f stav 2</b></p> <p><b>Ako banka iz stava 1 ovog člana ima filijalu i u drugoj državi članici, Centralna banka je dužna da obavještenje iz stava 1 ovog člana dostavi i nadležnom nadzornom organu te druge države članice, i to prije otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije, a ako to nije moguće, neposredno nakon njegovog otvaranja.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Potpuno usklađeno |                                                                                                                                                                                              |  |
| 3. Upravni ili pravosudni organi iz stava 1 nastoje da koordiniraju svoje aktivnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56f stav 3</b></p> <p><b>U slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana, Centralna banka je dužna da sarađuje sa drugim nadležnim organima.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Potpuno usklađeno |                                                                                                                                                                                              |  |
| Svi likvidatori takođe nastoje da koordiniraju svoje aktivnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno<br>čl. 9, čl. 10 stav 1, čl. 52 stav 1 i čl. 55 stav 1 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka („Sl. list RCG“, broj 47/01, „Sl. list CG“, br. 62/08, 44/10, 72/19 i 113/24) |  |
| <p><b>GLAVA IV</b></p> <p><b>ZAJEDNIČKE ODREDBE MJERA</b></p> <p><b>RESTRUKTURIRANJA I POSTUPKA</b></p> <p><b>LIKVIDACIJE</b></p> <p><b>Član 20</b></p> <p><b>Učinci na određene ugovore i prava</b></p> <p>Učinci mjera restrukturiranja ili pokretanja postupka likvidacije na:</p> <p>(a) ugovore o radu i radne odnose isključivo su predmet prava države članice koje se primjenjuje na ugovore o radu;</p> <p>(b) ugovor koji daje pravo na korišćenje ili sticanje nepokretne imovine isključivo je predmet prava države članice na čijem se području nalazi nepokretna imovina.</p> | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56h</b></p> <p><b>Prilikom otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom iz države članice, koja posluje ili ima filijalu u Crnoj Gori, isključivo mjerodavno pravo za:</b></p> <p><b>1) ugovore o radu i radne odnose je pravo države članice koje je mjerodavno za ugovor o radu;</b></p> <p><b>2) ugovore koji ovlašćuju na korišćenje ili sticanje neke nepokretnosti i za određivanje da li neka imovina predstavlja nepokretnu ili pokretnu stvar je pravo države članice na čijem se području ta imovina nalazi;</b></p> <p><b>3) prava na nekoj nepokretnosti, brodu ili avionu, koja se upisuju u javne knjige je pravo države članice pod čijim se nadzorom ta javna knjiga vodi.</b></p> | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i<br>čl. 361 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Navedenim pravom se utvrđuje da li je imovina pokretna ili nepokretna;</p> <p>(c) prava u vezi sa nepokretnom imovinom, brodovima ili letjelicama koji podliježu obavezi upisa u javni registar isključivo su predmet prava države članice u čiji su registar upisani.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p style="text-align: center;"><b>Član 56g</b></p> <p><b>Stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije koji je sud ili upravni organ, odnosno drugi nadležni organ treće zemlje otvorio nad bankom iz treće zemlje koja ima filijalu u Crnoj Gori, odnosno nad filijalom banke iz treće zemlje u Crnoj Gori, sprovodi se po propisima te treće zemlje, proizvodi bez ograničenja pravne posljedice na teritoriji Crne Gore prema trećim licima koje nastupaju istovremeno sa nastupanjem pravnih posljedica u trećoj zemlji.</b></p> <p><b>Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije mjerodavno je pravo Crne Gore za:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) ugovore o radu i radne odnose;</b></li> <li><b>2) ugovore koji ovlašćuju na korišćenje ili sticanje nepokretnosti na teritoriji Crne Gore, kao i za određivanje da li imovina predstavlja nepokretnu ili pokretnu stvar, kada se ta imovina nalazi na teritoriji Crne Gore, i</b></li> <li><b>3) pravo na nepokretnosti, brodu ili avionu, koja se upisuju u javne knjige i registre koji se vode u Crnoj Gori.</b></li> </ol> |                          |                                                                                                                             |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Član 21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Stvarna prava trećih lica</b></p> <p>1. Donošenje mjera restrukturiranja ili pokretanje postupka likvidacije ne utiče na stvarna prava povjerilaca ili trećih lica na materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu imovinu - kako na tačno određeni dio imovine, tako i na ukupan zbir neodređenih djelova imovine koji se s vremena na vrijeme mijenjaju - koji pripadaju kreditnoj instituciji i koji se nalaze na državnom području neke druge države članice u trenutku donošenja takvih mjera ili pokretanja takvog postupka.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Član 14</b></p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56i stav 1</b></p> <p><b>Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije ne utiče na stvarna i druga prava povjerilaca ili trećih lica na materijalnoj ili nematerijalnoj, pokretnoj ili nepokretnoj imovini banke iz Crne Gore ili druge države članice, odnosno na tačno određeni dio imovine ili na ukupan broj neodređenih djelova imovine čiji se sastav mijenja, koji se u trenutku otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nalaze na teritoriji druge države članice.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Potpuno usklađeno i čl. 362 stav 1 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)</p> |  |
| <p>2. Prava iz stava 1 posebno znače:</p> <p>(a) pravo na raspolaganje imovinom ili davanje na raspolaganje imovine i pravo na naplatu od primitaka ili na prihode od te imovine, posebno na osnovu založnog prava ili hipoteke;</p> <p>(b) isključivo pravo na izmirenje potraživanja, posebno u slučaju prava</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p style="text-align: center;"><b>Član 14</b></p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56i stav 2</b></p> <p><b>Prava iz stava 1 ovog člana naročito obuhvataju:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) pravo raspolaganja imovinom ili davanja na raspolaganje imovine drugom licu i pravo naplate od primanja ili iz prihoda od te imovine, naročito na osnovu založnog prava ili hipoteke;</b></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Potpuno usklađeno i čl. 362 stav 2 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| garantovanog zalogom na potraživanje ili ustupanjem potraživanja putem garancije;<br>(c) pravo da se zahtijeva povraćaj imovine ili uspostavljanje predašnjeg stanja od bilo koga ko je u njenom posjedu ili je koristi protivno volji strane koja na nju ima pravo;<br>(d) stvarno pravo na korisnu upotrebu neke imovine.                                                                                                                                                                         | <p><b>2) pravo na povraćaj imovine ili povraćaj u predašnje stanje od lica u čijem je posjedu ta imovina ili je koristi protivno volji lica koje na tu imovinu ima pravo;</b></p> <p><b>3) isključivo pravo na namirenje potraživanja, naročito u slučaju postojanja založnog prava na potraživanju ili ustupanja potraživanja radi obezbjeđenja;</b></p> <p><b>4) stvarno pravo plodouživanja.</b></p>                                                                                                                          |                   |                                                                                                                      |  |
| 3. Pravo upisano u javni registar i izvršivo protiv trećih strana, po kojem je moguće steći stvarno pravo u smislu stava 1, smatra se stvarnim pravom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56i stav 3</b></p> <p><b>Pravo koje je upisano u javnu knjigu i ima dejstvo prema trećim stranama, a na osnovu kojeg je moguće steći stvarno pravo u smislu stava 1 ovog člana, smatra se stvarnim pravom.</b></p>                                                                                                                                                                                                    | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 362 stav 3 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| 4. Stav 1 ne isključuje mogućnost pokretanja postupka za proglašenje ništavnosti, poništenja ili neizvršivosti utvrđene u članu 10 stav 2 tačka I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56i stav 4</b></p> <p><b>Odredba stava 1 ovog člana ne sprečava isticanje zahtjeva za utvrđivanje ništavnosti ili pobijanje pravne radnje, ako je to dozvoljeno propisima matične države članice.</b></p>                                                                                                                                                                                                             | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 362 stav 4 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| <p><b>Član 22</b></p> <p><b>Zadržavanje prava vlasništva</b></p> <p>1. Donošenje mjera restrukturiranja ili pokretanje postupka likvidacije za kreditnu instituciju koja kupuje neku imovinu ne utiče na prava prodavca zasnovana na zadržavanju prava vlasništva, ako se u vrijeme donošenja takvih mjera ili pokretanja takvog postupka ta imovina nalazi na državnom području neke od država članica koja nije država u kojoj su pomenute mjere donesene ili je pokrenut spomenuti postupak.</p> | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56j stav 1</b></p> <p><b>Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom iz Crne Gore ili druge države članice koja kupuje određenu stvar ne utiče na pravo zadržavanja prava svojine prodavca, pod uslovom da se stvar u trenutku pokretanja tog postupka nalazila na teritoriji druge države članice, a ne države u kojoj je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije.</b></p> | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 363 stav 1 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. Donošenje mjera restrukturiranja ili pokretanje postupka likvidacije koji se odnose na kreditnu instituciju koja prodaje neku imovinu, nakon predaje imovine, ne predstavlja osnovu za raskid ugovora ili prekid prodaje i ne sprečava kupca da stekne vlasništvo ako se u vrijeme donošenja takvih mjera ili pokretanja takvog postupka prodata imovina nalazila na državnom području neke od država članica koja nije država u kojoj su donesene te mjere ili je pokrenut takav postupak. | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56j stav 2</b></p> <p><b>Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom iz Crne Gore ili druge države članice koja prodaje određenu stvar ne predstavlja osnov za raskid ili prestanak ugovora o prodaji i ne sprečava sticanje svojine kupca, ako se ta stvar u trenutku otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nalazila na teritoriji druge države članice koja nije država u kojoj je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije pod uslovom da je dostavljanje te stvari izvršeno.</b></p> | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 363 stav 2 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| 3. St. 1 i 2 ne isključuju mogućnost pokretanja postupka za utvrđivanje ništavosti, poništenja ili neizvršivosti utvrđene u članu 10 stav 2 tačka (I).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56j stav 3</b></p> <p><b>Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne sprečavaju pokretanje postupka za proglašenje ništavim ili pobijanje pravne radnje, ako je to dozvoljeno propisima matične države članice.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 363 stav 3 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| <p><b>Član 23</b></p> <p><b>Prebijanje</b></p> <p>1. Donošenje mjera restrukturiranja ili pokretanje postupka likvidacije ne utiče na pravo povjerilaca da zahtijevaju prebijanje svojih potraživanja sa potraživanjima kreditne institucije, ako je takvo prebijanje dozvoljeno pravom koje se primjenjuje na potraživanja kreditne institucije.</p>                                                                                                                                          | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56k stav 1</b></p> <p><b>Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije ne utiče na ovlaštenje povjerioca da prebije svoje potraživanje sa potraživanjem banke iz Crne Gore ili druge države članice, ako je to prebijanje dozvoljeno po propisima koji su mjerodavni za potraživanje banke.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                       | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 364 stav 1 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| 2. Stav 1 ne isključuje mogućnost pokretanja postupka za utvrđivanje ništavosti, poništenja ili neizvršivosti utvrđene u članu 10 stav 2 tačka (I).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56k stav 2</b></p> <p><b>Odredba stava 1 ovog člana ne sprečava pokretanje postupka za proglašenje ništavom ili pobijanje pravne radnje, ako je to dozvoljeno propisima matične države članice.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 364 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)        |  |
| <p><b>Član 24</b></p> <p><b>Lex rei sitae</b></p> <p>Izvršavanje vlasničkih ili drugih prava u instrumentima, čije postojanje ili prenos podrazumijeva upis u neki registar, račun ili u centralni depozitarni sistem koji se vode ili se</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56n</b></p> <p><b>Kada banka iz Crne Gore ili druge države članice nakon pokretanja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 369 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19,                              |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| nalaze u nekoj državi članici predmet je prava države članice u kojoj se vode ili se nalazi taj registar, račun, ili centralni depozitarni sistem u koji su ta prava upisana.                                                                                                                                                                                                        | <p><b>namiruje potraživanja prodajom nepokretnosti, pravne posljedice te pravne radnje utvrđuju se po propisima države članice na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi.</b></p> <p><b>Kada se banka iz Crne Gore nakon pokretanja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije namiruje prodajom broda, aviona i finansijskih instrumenata ili prava na tim instrumentima čije postojanje i prenos pretpostavlja upis u javni registar, na račun ili u centralni depozitarni sistem, pravne posljedice te pravne radnje utvrđuju se prema pravu države članice u kojoj se vodi taj javni registar, račun ili centralni depozitarni sistem.</b></p> |                   | 82/20, 08/21 i 24/25)                                                                                                |  |
| <p><b>Član 25</b></p> <p><b>Ugovori o netiranju</b></p> <p>Ugovori o netiranju regulišu se isključivo zakonom koji se primjenjuje na takve ugovore.</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56l stav 1</b></p> <p><b>Za ugovore o prebijanju i ugovore o netiranju u stečajnom postupku, odnosno postupku likvidacije mjerodavno je pravo koje se primjenjuje na te ugovore.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 366 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)        |  |
| <p><b>Član 26</b></p> <p><b>Ugovori o ponovnoj kupovini</b></p> <p>Ne dovodeći u pitanje član 24, ugovori o ponovnoj kupovini i regulišu se isključivo zakonom koji se primjenjuje na takve ugovore.</p>                                                                                                                                                                             | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56l stav 2</b></p> <p><b>Za repo ugovore u stečajnom postupku, odnosno postupku likvidacije mjerodavno je pravo koje se primjenjuje na te ugovore.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 365 stav 2 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| <p><b>Član 27</b></p> <p><b>Uređena tržišta</b></p> <p>Ne dovodeći u pitanje član 24, transakcije izvršene u kontekstu uređenog tržišta regulišu se isključivo zakonom koji se primjenjuje na takve transakcije.</p>                                                                                                                                                                 | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56l stav 4</b></p> <p><b>Transakcije izvršene na regulisanom tržištu podliježu isključivo ugovornom pravu koje reguliše takve transakcije.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 365 stav 3 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| <p><b>Član 28</b></p> <p><b>Dokaz o imenovanju likvidatora</b></p> <p>1. Imenovanje upravnika ili likvidatora dokazuje se ovjerenom kopijom originalne odluke o njegovom imenovanju ili bilo kojom drugom potvrdom koju su izdali upravni ili pravosudni organi matične države članice. Postoji mogućnost potrebe za prevodom na službeni jezik ili na jedan od službenih jezika</p> | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56lj stav 1</b></p> <p><b>Ako je u drugoj državi članici imenovan stečajni, odnosno likvidacioni upravnik nad bankom iz te države, upravnik to imenovanje dokazuje u Crnoj Gori ovjerenim prepisom izvornika odluke kojom je imenovan ili potvrdom koju je izdao sud ili upravni organ, odnosno drugi nadležni organ države članice, pri</b></p>                                                                                                                                                                                               | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 367 stav 1 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| države članice na području koje upravnik ili likvidator želi da djeluje. Nije potrebna legalizacija niti druge slične formalnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | čemu Centralna banka može zahtijevati prevod te odluke odnosno potvrde na crnogorski jezik bez ovjere ili druge formalnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                          |  |
| 2. Upravnici ili likvidatori imaju na državnom području svih država članica prava sprovođenja ovlaštenja jednaka onima koje imaju na području matične države članice. Oni mogu takođe da imenuju lica koja će im pomagati ili ih, prema potrebi, zastupati za vrijeme trajanja mjera restrukturiranja ili postupka likvidacije, posebno u državama članicama domaćinima a, konkretno, kako bi im pomogla sa savladaju teškoće na koje nailaze povjerioci u državi članici domaćinu.                                                                                        | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56lj stav 2</b></p> <p><b>Stečajni, odnosno likvidacioni upravnik iz stava 1 ovog člana ima na teritoriji Crne Gore sva ovlaštenja koja mu pripadaju po propisima države članice i može imenovati lica koja će mu pomagati u sprovođenju postupka, kao i za zastupanje.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 367 stav 3 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)     |  |
| 3. Prilikom izvršavanja svojih ovlaštenja upravnik ili likvidator pridržava se prava one države članice na čijem državnom području želi da preduzima radnje, posebno u vezi sa postupkom realizacije imovine i pružanja informacija zaposlenima. Njihova ovlaštenja ne smiju da uključuju upotrebu sile ili pravo odlučivanja u pravnim postupcima ili sporovima.                                                                                                                                                                                                          | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56lj st. 3 i 4</b></p> <p><b>Lica iz stava 2 ovog člana dužna su da poštuju propise Crne Gore, a naročito u dijelu kojim se uređuje način unovčavanja imovine i obavješćavanje zaposlenih banke nad kojom je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije.</b></p> <p><b>Ovlaštenja upravnika ne uključuju ovlaštenje za primjenu sredstava prinude, ni ovlaštenje za odlučivanje u sudskim ili drugim postupcima.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 367 stav 4 i 5 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| <p><b>Član 29</b></p> <p><b>Upis u javni registar</b></p> <p>1. Upravnik, likvidator ili bilo koji upravni ili pravosudni organ matične države članice može da zatraži da se mjera restrukturiranja ili odluka o pokretanju postupka likvidacije upišu u zemljišne knjige, trgovački registar ili bilo koji drugi registar koji se vodi u drugim državama članicama.</p> <p>Država članica može, međutim, da propiše obavezno upisivanje u registar. U tom slučaju, lice ili organ iz prethodnog podstava preduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurao takav upis.</p> | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56m st. 1 i 2</b></p> <p><b>Otvaranje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije u drugoj državi članici upisuje se u Crnoj Gori na zahtjev stečajnog odnosno likvidacionog upravnika, suda ili upravnog organa države članice u CRPS, u katastar nepokretnosti ili druge odgovarajuće registre.</b></p> <p><b>Ako je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije u Crnoj Gori kao matičnoj državi, stečajni odnosno likvidacioni upravnik dužan je da predloži upis otvaranja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije u svim državama članicama u kojima banka nad kojom je otvoren stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije ima filijalu ili u kojoj pruža usluge.</b></p> | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 368 stav 1 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)     |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. Troškovi upisa smatraju se troškovima nastalim tokom postupka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56m stav 3</b></p> <p><b>Troškovi upisa iz st. 1 i 2 ovog člana smatraju se troškovima stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 368 stav 2 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| <p><b>Član 30</b></p> <p><b>Štetni pravni akti</b></p> <p>1. Član 10 ne primjenjuje se u pogledu pravila koja se odnose na ništavost, poništenje ili neizvršivost pravnih akata štetnih po povjerioce u cjelini ako onaj koji ima koristi od tih akata pribavi dokaz da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– akt koji je štetan za povjerioce u cjelini podliježe pravu neke od država članica koja nije matična država članica, i</li> <li>– da pravo ne dozvoljava nikakvu mogućnost osporavanja predmetnog akta.</li> </ul> <p>2. Kad mjera restrukturiranja o kojoj je odluku donio pravosudni organ predviđa da se pravila koja se tiču ništavosti, poništenja i neizvršivosti pravnog akta koji negativno utiče na povjerioce u cjelini sprovedu prije donošenja mjere, član 3 stav 2 ne primjenjuje se u slučajevima koje predviđa stav 1 ovog člana.</p> | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56nj</b></p> <p><b>Tokom sprovođenja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad bankom sa sjedištem u Crnoj Gori ne primjenjuju se pravila o ništavosti ili pobijanju pravnih radnji koje štete povjeriocima u cjelini, ako lice u čiju je korist pravna radnja preduzeta dokaže da:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) za pravnu radnju koja šteti povjeriocima u cjelini nije mjerodavno pravo Crne Gore, već pravo druge države članice, i</b></li> <li><b>2) ta pravna radnja prema pravu druge države članice ne može da se ospori.</b></li> </ol>                                                                                                                  | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 369a Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)       |  |
| <p><b>Član 31</b></p> <p><b>Zaštita trećih lica</b></p> <p>Ako neka kreditna institucija aktom zaključenim nakon donošenja mjera restrukturiranja ili pokretanja postupka likvidacije, uz naknadu raspolaže:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nepokretnom imovinom,</li> <li>– brodom ili letjelicom koji podliježu obavezi upisa u javni registar, ili</li> <li>– instrumentima ili pravima na instrumente čije postojanje ili prenos podrazumijeva upis u neki registar, račun ili u centralni depozitarni sistem koji se vode u nekoj državi članici,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56n</b></p> <p><b>Kada banka iz Crne Gore ili druge države članice nakon pokretanja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije namiruje potraživanja prodajom nepokretnosti, pravne posljedice te pravne radnje utvrđuju se po propisima države članice na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi.</b></p> <p><b>Kada se banka iz Crne Gore nakon pokretanja stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije namiruje prodajom broda, aviona i finansijskih instrumenata ili prava na tim instrumentima čije postojanje i prenos pretpostavlja upis u javni registar, na račun ili u centralni depozitarni sistem, pravne posljedice te pravne radnje utvrđuju se prema pravu države</b></p> | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 361 i 369 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| valjanost tog akta uređena je pravom one države članice na čijem se državnom području nalazi nepokretna imovina ili pod čijom se nadležnošću vodi registar, račun ili depozitarni sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>članice u kojoj se vodi taj javni registar, račun ili centralni depozitarni sistem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                            |  |
| <p><b>Član 32</b><br/><b>Sudski postupci u toku</b></p> <p>Učinci mjera restrukturiranja ili postupka likvidacije na neki sudski postupak u toku u vezi s imovinom ili pravom kojeg je lišena kreditna institucija podliježu isključivo pravu države članice u kojoj je u toku neriješeni sudski postupak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56o</b></p> <p><b>Na sudske postupke koji su u toku, a koji se odnose na imovinska i druga prava kojih je banka lišena, mjerodavno je pravo države članice u kojoj se postupak vodi.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                            | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 370 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)              |  |
| <p><b>Član 33</b><br/><b>Čuvanje poslovne tajne</b></p> <p>Sva lica koje treba da prime ili daju informacije u vezi sa postupcima obavještanja ili savjetovanja utvrđenim u čl. 4, 5, 8, 9, 11 i 19 obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu, u skladu sa pravilima i uslovima utvrđenim u članu 30 Direktive 2000/12/EZ, sa izuzetkom pravosudnih organa na koja se primjenjuju postojeće odredbe domaćeg prava.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56p</b></p> <p><b>Sva lica koja primaju ili daju podatke i informacije u vezi sa čl. 56c do 56o ovog zakona dužni su da čuvaju podatke i informacije koji predstavljaju bankarsku tajnu u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.</b></p> <p><b>Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se u slučaju obaveze čuvanja povjerljivih informacija propisane zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija.</b></p> | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 204 st 1-3 i 371 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| <p><b>GLAVA V</b><br/><b>ZAVRŠNE ODREDBE</b><br/><b>Član 34.</b><br/><b>Sprovođenje</b></p> <p>1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje sa ovom direktivom dana 5. maja 2004. godine. One odmah o tome obavještavaju Komisiju.</p> <p>Odredbe domaćeg prava usvojene u cilju primjene ove direktive primjenjuju se samo na mjere restrukturiranja donesene ili na postupak likvidacije pokrenut nakon datuma iz podstava 1. Mjere usvojene ili postupak pokrenut prije tog datuma ostaju regulisani zakonom koji se na njih primjenjivao u vrijeme donošenja mjera odnosno pokretanja postupka.</p> | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Neprimjenjivo     |                                                                                                                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihovog službenog objavljivanja sadrže upućivanje na ovu direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Načine tog upućivanja određuju države članice.                                                                                                                                                                                       |                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 3. Države članice dostavljaju Komisiji tekst glavnih odredaba domaćeg prava koje donesu u oblasti na koju se odnosi ova direktiva.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Član 35-36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nema odgovarajuće odredbe | Neprenosivo       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Direktiva 2014/59</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Čl. 1-116</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno odredbama Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Sl. list RCG“ br. 47/01 i „Sl. list CG“ br. 62/08, 44/10, 072/19, 113/24) i odredbama čl. 288 do 308 (XIII. POSTUPAK I MJERE RANE INTERVENCIJE) Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list Crne Gore“ br. 72/19, 82/20, 8/21, 24/25) |  |
| <b>Član 117</b><br><b>Izmjene Direktive 2001/24/EZ</b><br>Direktiva 2001/24/EZ mijenja se kako slijedi:<br>(1) U članu 1 dodaju se sljedeći stavovi:<br>„3. Ova Direktiva primjenjuje se i na investiciona društva definisana u članu 4 stav 1 tačka 2 Regulative (EU) br. 575/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta (37) i njihove filijale osnovane u državama članicama osim onih u kojima imaju sjedišta. | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Zakonom o tržištu kapitala („Sl. list CG“, br. 01/18 i 69/25), u članu 223 stav 2, propisano je da se u slučaju oduzimanja dozvole za pružanje investicionih usluga investicionom društvu, pokreće postupak                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | likvidacije, odnosno stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, odnosno kojim se uređuje postupak stečaja privrednog društva. |  |
| 4. U slučaju primjene instrumenata sanacije i izvršavanja sanacionih ovlašćenja iz Direktive 2014/59/EU Evropskog parlamenta i Savjeta (38) ova Direktiva primjenjuje se i na finansijske institucije, društva i matična društva koji su obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2014/59/EU. | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno<br>čl. 3 Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 113/24)                               |  |
| 5. Članovi 4 i 7 ove Direktive ne primjenjuju se u slučajevima kada se primjenjuje član 83 Direktive 2014/59/EU.                                                                                                                                                                             | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56p</b></p> <p><b>Sva lica koja primaju ili daju podatke i informacije u vezi sa čl. 56c do 56o ovog zakona dužni su da čuvaju podatke i informacije koji predstavljaju bankarsku tajnu u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.</b></p> <p><b>Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se u slučaju obaveze čuvanja povjerljivih informacija propisane zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija.</b></p> | Potpuno usklađeno |                                                                                                                                                    |  |
| 6. Član 33 ove Direktive ne primjenjuje se u slučajevima kada se primjenjuje član 84 Direktive 2014/59/EU.                                                                                                                                                                                   | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56p</b></p> <p><b>Sva lica koja primaju ili daju podatke i informacije u vezi sa čl. 56c do 56o ovog zakona dužni su da čuvaju podatke i informacije koji predstavljaju bankarsku tajnu u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.</b></p> <p><b>Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se u slučaju obaveze čuvanja povjerljivih informacija propisane zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija.</b></p> | Potpuno usklađeno |                                                                                                                                                    |  |
| (2) Član 2 zamjenjuje se sljedećim:<br><b>„Član 2</b><br><b>Definicije</b><br>Za potrebe ove Direktive:                                                                                                                                                                                      | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56c stav 6</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i<br>čl. 16 stav 1 tačka 40 Zakona o kreditnim institucijama („Sl.                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| — „matična država članica” je matična država članica definisana u članu 4 stav 1 tačka 43 Regulative (EU) br. 575/2013;                                                                                                                                        | <b>Matična država članica, u smislu ovog zakona, je država članica u kojoj je banka dobila dozvolu za rad.</b>                                                                                                                                                                                                                    |                   | list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)                                                                                   |  |
| — „država članica domaćin” je država članica domaćin definisana u članu 4 stav 1 tačka 44 Regulative (EU) br. 575/2013;                                                                                                                                        | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 16 stav 1 tačka 41 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| — „filijala” je filijala definisana u članu 4 stav 1 tačka 17 Regulative (EU) br. 575/2013;                                                                                                                                                                    | <p>Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p><b>Član 56c stav 4</b></p> <p><b>Filijala, u smislu ovog člana i čl. 56č do 56p ovog zakona, je organizacioni dio banke, koja nema svojstvo pravnog lica i koji obavlja sve ili samo dio poslova iz djelatnosti banke.</b></p> | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 16 stav 1 tačka 12 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| — „nadležni organ” je nadležni organ definisan u članu 4 stav 1 tačka 40 Regulative (EU) br. 575/2013 ili organ sanacije u smislu člana 2 stav 1 tačka 18 Direktive 2014/59/EU u vezi sa mjerama reorganizacije koje se preduzimaju u skladu s tom direktivom; | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 16 stav 1 tačka 34 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| — „upravnik” je svako lice ili organ imenovan od strane upravnih ili pravosudnih organa, sa zadatkom da upravlja mjerama reorganizacije;                                                                                                                       | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 367 stav 2 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)         |  |
| — „upravni ili pravosudni organi” su oni upravni ili pravosudni organi države članice u čijoj su nadležnosti mjere reorganizacije ili likvidacioni postupci;                                                                                                   | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 357 stav 2 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)         |  |
| — „mjere reorganizacije” su one mjere čija je svrha očuvanje ili obnavljanje finansijskog stanja neke kreditne institucije ili                                                                                                                                 | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 356 Zakona o kreditnim                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>investicionog društva koje je definisano u članu 4 stav 1 tačka 2 Regulative (EU) br. 575/2013, a mogle bi uticati na ranije stečena prava trećih strana, uključujući mjere koje obuhvataju mogućnost privremenog obustavljanja plaćanja, privremenog obustavljanja mjera izvršenja ili smanjenje potraživanja; te mjere uključuju primjenu instrumenata sanacije i izvršavanje ovlašćenja u vezi sa sanacijom u skladu s Direktivom 2014/59/EU;</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | <p>institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)</p>                                                                                                       |  |
| <p>— „likvidator“ znači svako lice ili svaki organ imenovan od strane upravnih ili pravosudnih tijela, sa zadatkom da upravlja postupkom likvidacije;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p style="text-align: center;"><b>Član 3</b></p> <p>U članu 13 stav 2 na kraju tačke 11 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:</p> <p>„12) obezbijedi čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije, uključujući i informacije o stvarnim vlasnicima računa, tokom trajanja stečajnog postupka, u skladu sa zakonom.“.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 13</b></p> <p>Stečajni upravnik preuzima ovlašćenja nadzornog odbora i upravnog odbora banke i vrši ih shodno potrebama stečajnog postupka, u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>Stečajni upravnik je dužan naročito da:</p> <p>13) obezbijedi imovinu banke;</p> <p>14) sastavi predračun troškova stečajnog postupka;</p> <p>15) ažurira poslovne knjige, knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju banke do dana otvaranja stečajnog postupka;</p> <p>3a) dostavi Fondu za zaštitu depozita podatke i dokumentaciju potrebne za obračun i isplatu garantovanih depozita u skladu sa zakonom;</p> <p>16) sačini popis imovine banke;</p> <p>17) sastavi početni bilans stečaja;</p> <p>18) se stara o ostvarivanju potraživanja banke;</p> <p>19) u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost sastavi izvještaj o finansijskom stanju banke;</p> <p>20) donese odluku po prijavljenim potraživanjima povjerilaca, uključujući i potraživanja Fonda za zaštitu depozita po osnovu isplate garantovanih depozita;</p> <p>21) unovči imovinu banke koja ulazi u stečajnu masu;</p> <p>22) sastavi nacrt za glavnu diobu;</p> <p>23) sačini završni stečajni bilans;</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Potpuno usklađeno i čl. 52 stav 1, čl. 55 stav 1 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka („Sl. list RCG“, broj 47/01, „Sl. list CG“, br. 62/08, 44/10, 72/19 i 113/24)</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1) obezbijedi čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije, uključujući i informacije o stvarnim vlasnicima računa, tokom trajanja stečajnog postupka, u skladu sa zakonom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                               |  |
| — „postupak likvidacije” znači ukupni postupci pokrenuti i nadzirani od strane upravnih ili pravosudnih organa države članice s ciljem unovčenja imovine pod nadzorom tih organa, uključujući i slučajeve u kojima je postupak priveden kraju nagodbom ili drugom sličnom mjerom; | <p>U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka („Službeni list RCG”, broj 47/01 i „Službeni list CG”, br. 62/08, 44/10, 72/19 i 113/24) u članu 2 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„Postupak likvidacije sprovodi se i nad bankom kojoj je Centralna banka oduzela dozvolu za rad, na osnovu odluke skupštine akcionara banke o prestanku rada banke (u daljem tekstu: dobrovoljna likvidacija).“</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 2</b></p> <p>Stečajni postupak sprovodi se nad bankom kojoj je Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) oduzela dozvolu za rad i čije su obaveze veće od njene imovine.</p> <p>Stečajni postupak sprovodi se i na predlog likvidacionog upravnika kada, u toku sprovođenja postupka likvidacije banke, utvrdi da imovina banke nije dovoljna da podmiri potraživanja povjerilaca.</p> <p>Postupak likvidacije sprovodi se nad bankom kojoj je Centralna banka oduzela dozvolu za rad, a nijesu ispunjeni uslovi za sprovođenje stečajnog postupka.</p> <p><b>Postupak likvidacije sprovodi se i nad bankom kojoj je Centralna banka oduzela dozvolu za rad, na osnovu odluke skupštine akcionara banke o prestanku rada banke (u daljem tekstu: dobrovoljna likvidacija).</b></p> | Potpuno usklađeno |                                                                                                                               |  |
| — „uređeno tržište” znači uređeno tržište kako je definisano u članu 4 stav 1 tačka 22 Direktive 2014/65/EU Evropskog parlamenta i Savjeta (39);                                                                                                                                  | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno<br>čl. 16 stav 1 tačka 48 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG”, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| — „instrument” znači finansijski instrument kako je definisan u članu 4 stav 1 tačka 50 podtačka (b) Regulative (EU) br. 575/2013.                                                                                                                                                | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno<br>čl. 3 Zakona o tržištu kapitala („Sl. list CG”, br. 01/18 i 69/25)                                       |  |
| (3) Član 25 zamjenjuje se sljedećim:<br><b>„Član 25<br/>Ugovori o netiranju</b>                                                                                                                                                                                                   | <p style="text-align: center;">Član 14</p> <p>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 56I stav 1</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i<br>čl. 366 Zakona o kreditnim institucijama („Sl.                                                         |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ne dovodeći u pitanje član 68 i član 71 Direktive 2014/59/EU, ugovore o netiranju uređuje isključivo ugovorno pravo kojim se uređuju takvi sporazumi.”;                                                                                              | <b>Za ugovore o prebijanju i ugovore o netiranju u stečajnom postupku, odnosno postupku likvidacije mjerodavno je pravo koje se primjenjuje na te ugovore.</b>                                                                                     |                   | list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25)                                                                           |  |
| (4) Član 26 zamjenjuje se sljedećim:<br><b>„Član 26<br/>Repo ugovori</b><br>Ne dovodeći u pitanje član 68 i član 71 Direktive 2014/59/EU i član 24 ove Direktive, repo ugovore uređuje isključivo ugovorno pravo kojim se uređuju takvi sporazumi.”; | Član 14<br>Poslije člana 56 dodaju se dva nova poglavlja i 22 nova člana koja glase:<br><b>Član 56l stav 2</b><br><b>Za repo ugovore u stečajnom postupku, odnosno postupku likvidacije mjerodavno je pravo koje se primjenjuje na te ugovore.</b> | Potpuno usklađeno | Potpuno usklađeno i čl. 365 stav 2 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list CG“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25) |  |
| <b>Čl. 118-132</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                          | Potpuno usklađeno | Materija je predmet regulisanja propisa kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija                              |  |
| <b>PRILOG</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Nema odgovarajuće odredbe                                                                                                                                                                                                                          | Potpuno usklađeno | Materija je predmet regulisanja propisa kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija                              |  |